

boro
rođosavljević



SARAJEVSKE BIJELE PRICE

"SESTA DESENJA
SMUČARSKOG
KLUBA
SARAJEVO

NAJSTARIJEG SMUČARSKOG KOLEKTIVA U
BOSNI I HERCEGOVINI



SARAJEVSKE BIJELE PRIĆE

"SESTA DESENJA
SMUČARSKOG
KLUBA
SARAJEVO
NAJSTARIJEG SMUČARSKOG KOLEKTIVA U
BOSNI I HERCEGOVINI



„Na smučkama uživat u zemlji pod nogama, milujući to, slijediti valovite pregibe predjela, lagano klizeći po glatkom snijegu. A potrebna je nekakva genijalnost cijelog tijela, da uvijek pogodiš pravi položaj, podjela snage na mišiće, nagnjanje tijela čas ovamo, čas onamo, treba brzo odlučiti koji ćeš put izabrati – a u trenutku izbora: koliko li brzog rasudivanja, hitrog razmišljanja, trenutne mudrosti!“

A to razigravanje tvoje snage – to je ples, razigravanje mladosti, vrenje sokova bez ero-tičnih primisli, čisto i krepko kao snijeg, koji leži posvuda, kao zrak koji udire.“

Oton Župančič, 1909. godine

Nome Nedj.
za prvo odlicje
na prvenstvu SR BiH.
Gar. 20. 12. 1988 /c

SADRŽAJ

U znaku pet krugova	5
Olimpijskim korakom	7
Jugoslovenske medalje	17
Reprezentativci	18
Škola smučanja	19
Šestoapriliška nagrada	20
Objekti – Neumorni graditelji	22
Organizatori svjetskog nivoa	28
Biatlonci za ponos	29
Recept za uspjeh	32
Kolezionari medalja	36
Galerija šampiona – Robert Brudar – Da je bilo strpljenja	39
Mladen Grujić – Nada jugoslovenskog biatlona	41
I u ratovanju na skijama	43
Sarajevo 1984	47
IN MEMORIAM – Oni su stvarali SSK	51
Sličice iz smučarske istorije: – Vrijek na skijama	54
– Vruć hlijeb sa Poljica	56
– „Breza“ de ponoći	56
– Šampion zbog halve	57
– Klupska forma	57
– Jedva živ	57
Svi predsjednici Kluba	59

U ZNAKU PET KRUGOVA

Šest decenija je jedan ljudski vijek. Sest decenija jednog sportskog kluba, pogotovo kad on čini klicu, pa potom mladiću i na kraju oslonac na koji su vremenom zidane (i ostvarene) olimpijske ambicije jedne planine, jednog grada, jedne republike i jedne države – to je već istorija. I to sasjna, sportska istorija za kakvom žude hiljade i hiljade sportskih kolektiva širom svijeta, i starijih i moćnijih, finansijski neuporedivo jačih od Smučarskog kluba Sarajevo, koji ove godine, s olimpijskom bakljom u izlogu, proslavlja šezdeset godinu od osnivanja.

Prije pet godina, prilikom proslave 55. godišnjice Kluba, prikupljena je značajna građa, koja ovjetljava put od pionirskih koraka do 14. zimskih olimpijskih igara, i objavljena u knjizi „Tragom smučarske staze“. Ova knjižica samo je nastavak prethodne, u stvari, ovo je priča o pet proteklih godina Smučarskog kluba Sarajevo, priča o novim klupskim junacima, priča o „najboljim zimskim olimpijskim igrama u istoriji“, koje su se u međuvremenu desile u Sarajevu, priča obogaćena novim uspomenama i novim detaljima iz dalje smučarske istorije, do kojih smo u međuvremenu došli listajući prađnjave dokumente. Ovo je, na kraju, i nastavak izdavačke djelatnosti Smučarskog kluba Sarajevo, zahvaljujući kojoj su mnoge stvari od prije šezdeset ili pedeset godina vječno sačuvane od zaborava. Rekli bismo, na vrijeme i u posljednji čas, jer godine polako odnose prve junake „Sarajevskih bijelih priča“.

Boro Radošević
Sarajevo, 14. juna 1988.

OLIMPIJSKIM KORAKOM

Dvije tačke u porodici Sportskog društva Sarajevo nose olimpijski predznak. Fudbaleri ove već petu godinu igraju na olimpijskom stadionu, a na drugoj strani cijeli jedan klub zasludiće naziv „olimpijski“. Naravno, riječ je o Smučarskom klubu Sarajeva.

Smučarski klub ove godine slavi veliki jubilej, šest decenija postojanja, a upravo tih šest decenija čine razvojni put bosanskohercegovačkog smučanja od prvog „zavaja ljetno“ ka 14. zivljaku olimpijskim igrama i dalje. Sve te godine i decenije SK Sarajevo ili Sarajevski smučarski klub stajao je na čelu kolone koja je krčila put ka olimpijskim visinama, u početku sam, u ulazi planira novog sporta, kasnije u društvu sa sve bogatijom porodicom smučarskih klubova, ali svo vrijeme kao prehodnik, sa najagilnijim i najstručnjim kadrovima, najvređinijim organizatorima, najboljim takmičarima...

Klub je osnovan 1928. godine. Krenulo se s imenom Ski-klub Sarajevo. Prvi predsjednik bio je dr Branko Kaluderčić, poznati sarajevski advokat.

— Bio je to jedini isključivo smučarski klub u Bosni i Hercegovini, građanske orijentacije, bez nacionalističkih tendencija ili bilo kakvog okupljanja u tom pogledu. Bilo je i drugih klubova, ali djelatnost im je bila planinarsko-smučarska — pridružili nam je o prvim godinama djelovanja nedavno premisnuti akademik dr Aleksander Trumić, uz Vladu Hrisafovića, Svetozara Kaluderčića, Bobana Ilića, Vilka Baća, Dudana Kramanovića i još nekolikočinu istinskih zaljubljenika sportsa i planine, jedan od nosilaca aktivnosti Kluba u prijeratnom periodu.

Prvih godina Ski-klub nije imao objekata na planinama, pa su takmičenja i brojni kursevi organizovani najčešće na terenima više Jezera, tada popularnog kupača Sarajeva. U stampi je zabilježeno jedno takvo masovno propagandno takmičenje februara 1929. godine na padinama iznad Jezera. Istog mjeseca, Ski-klub je organizator i Prvog prvenstva Bosne i Hercegovine u smučanju. Takmičenje je održano samo u trčanju na stazi dugoj 22 kilometara. Inače, prvi godina radilo se najviše na smučarskom trčanju, koje je, inače, bilo dominantan sport u cijelom svijetu, sve do pojave prvih ski-liftova.

Omasovljenju članstva posvećuje se posebna pažnja, ali i stručnom oposobljavanju kadrova za vođenje smučarskih kurseva. Tako iz Liste „Jugoslovenske polte“ od 30. marta 1933. godine saznajemo da je...

„... odlučljeno zimsko-sportsko društvo Ski-klub odlučilo da tri svoja najuglavija člana smučara pošalje u Sloveniju na Triglav da završe nastavnički kurs smučanja. Na sjednici odbora riješena je da se pošalje Vlado Hrisaforić, Drago Crletić i Duško Kremnović. Kurs će održati poznati i čuvani norveški rekorder Guttemson. Kurs će trajati tri nedelje...“

Iste godine, iz „Jugoslovenske polte“ saznajemo da je pola vijeka prije 14. zimskih olimpijskih igara, Ski-klub otvorio izvanredne smučarske terene na Bjelašnici. Naime, te zime Ski-klub je u sporazumu sa vojskom i uz učešće smučara iz još nekoliko planinarskih i turističkih društava na budućoj olimpijskoj Bjelašnici organizovao „vojničke polarnle utjedbe“.

Naredna, 1934. godina jedna je od najznačajnijih u prijernatoj istoriji Kluba a i smučanja u Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Za članove Ski-kluba neopisivu radost predstavljao je završetak radova na prvom klupskom domu na Crepoljskom, a za sve sarajevske smučare izgradnja prve skakaonice u Bosni i Hercegovini na Kalovitim brdima na Palama.

— U našim razmišljanjima o lokaciji budućeg doma bile su prisutne dvije varijante. Prema prvoj, trebalo je da ga gradimo na Jahorini, a prema drugoj na Crepoljskom. Na kraju smo se odlučili za Crepoljsko, najviše zbog blizine grada — kaže Svetozar Kaludžerčić.

A o samoj izgradnji, priča dugogodišnji aktivista Vilko Bad:

— Bez obzira što smo imali obezbijedena značna sredstva, svih članovi morali su da se maksimalno zvuče kako bi dom bio zavljen. Materijal je kamionima dopreman do Palinskog brda, a potom na konjima i ledima čla-

nova Kluba, preko Goropeca, prenesen na Crepoljsko. Kakav je to bio događaj kad smo 11. novembra 1934. godine otvarali svoj prvi klupski objekat. Gotovo svih članova Kluba bili su na okupu.

Bio je to početak graditeljske aktivnosti, na koju će u proteklih šest decenija Klub imati velikog uticaja, da bi se gradnjom smučarskih i smještajnih objekata vremenom „otvarao“ jednu po jednu od budućih olimpijskih planina, Crepoljsko, Jahorinu, Trebević...



Jelena Trumić na jednom takmičenju na Crepoljskom 1937. godine

Te 1934. godine, s otvaranjem smučarske skakaonice na Palama, smučarski skokovi zauzimaju članove Ski-kluba, koji su najaktivniji na kursu koji je, u organizaciji Sarajevskog smučarskog podstavera, vodio tada poznati skakač Norvežanin Jar Bjørn.

Naredni veliki događaj za bosanskohercegovačko smučanje, u kome je opet jednu od osnovnih uloga činio Ski-klub, bio je Prvi jugoslovenski smučarski slet, koji je u periodu februara 1937. održan na terenima Pala i Jahorine. U okviru sleta na programu su bili Državno prvenstvo u svim disciplinama i Vojno prvenstvo. Za vrijeme ovih manifestacija na Jahorini je otvorena i smučarska skakaonica, čiji projektant je bio tadašnji predsjednik Ski-kluba Aleksandar Trumić.

Inače, za najuspješnijeg bosanskohercegovačkog takmičara na Prvom jugoslovenskom smučarskom sletu proglašen je član Ski-kluba Murat Jadić.

Skakaonice i dalje opajaju članove Kluba. One na Palama je ubrzo propala, jer je napravljena na terenu na kome se snijeg zadržava relativno malo, onu na Jahorini koristila je vojska, pa je trebalo realizovati u Ski-klubu dugo prihvatnu ideju da se gradi klupska skakaonica. I 1938. je počela gradnja u neposrednoj blizini doma na Črepoljskom. I ovaj projekt oslinio je Aleksandar Trumčić, a skakaonica je, prema njegovim njižima, omogućavala skokove od 30 do 35 metara. Otvaranje 19. februara 1939. godine obilježeno je zanimljivim takmičenjem, na kome je nastupilo 19 skakača, 9 domaćih i 10 gostiju iz Slovenije. Bilo je to ujedno i Prvenstvo Sarajevskog smučarskog podstavca, koji je osvojio Grujo Samardžić, ispred Stanka Zadnikara. Gosti su skakali van konkurenčije.

Inače, saradnja između slovenačkih smučara i SSK imala je dugoročni karakter:

— Da bismo sistematski i stručno obučavali svoje članove, pored domaćih kadrova, trudili smo se da angađujemo i druge kvalifikovane stručnjake. Za obuku trkača doveli smo representativca Leona Knapa, a za obuku skakača angađovali smo, takođe, slovenačkog takmičara Pribuneka. Alpskog smučara Slavka Podkubovčeka, koji je služio vojni rok u Sarajevu, započeli smo u gorniciji, pa je i on ostanao u Sarajevu. Ova trojica Slovenceva veoma su pomogli razvoju smučanja u Sarajevu i Bosni i Hercegovini u tom periodu — pridao nam je Aleksandar Trumčić.

Krajem tridesetih godina sve je manje bilo snijega u Sarajevu i okolini, a i Jahorina sa atraktivnim smučarskim terenima postaje sve pristupačnija, pa se težiće smučarskih aktivnosti prenosi na ovo planinu, na kojoj je već bilo izgrađeno nekoliko manjih objekata za smještaj.

— Za zimskih nedjelja sve je više smučara kretalo ka Jahorini. Aljski vozači ili su vozom do Palu, a odatle su pješice nastavljali ka Jahorini. Mi trkači ili smo pješke preko Trebevića, jer nam je ovaj put bio pogodniji za smučanje — sjeća se Murat Jadić. Sve veća popularnost Jahorine uticala je na to da Ski-klub donese odluku da gradi svoj dom na ovoj planini.

Gradnja je počela 1939. godine, najobimniji radovi izvršeni su tokom 1940. i kad je dom bio gotovo završen, buknuo je rat. Dom, zamislen u formi bosanske bajte sa 25 kula, građen je na mjestu daninjeg doma „Mladost“ po projektu Bojilona i Šamaneka.

Sredstva su prikupljana na razne načine. Nefto je dao Podstaver, nefto članovi kroz članarinu (red ih je bilo preko 200), zatim je uzet zajam od Gradske štedionice u visini od 40.000 dinara, s tim što su mjenice potpisali svi članovi Kluba i na kraju su prikupljeni dobrovoljni pritozi i dobrovoljne radne akcije članova, koji ni ovoga puta nisu štedjeli ni novac ni snagu kako bi još jedan veliki klupski poduhvat bio uspješno okončan. A okončan je tučno, dom je nedovršen izgrio 1941. na samom početku rata.

Kako je zabilježeno u „Jugoslovenskoj polti“ posljednji značajniji sportski događaji na snježnim terenima pred rat, bili su: uzmetski susret članova Smučarskog kluba i Srpskog planinarskog društva u drugoj polovini januara 1941., te Prvenstvo Zimsko-sportskog podstavca za seniora i juniora, na kome je najbolji senior bio član Smučarskog kluba Sarajevo Leo Knap.

Izvještaje s ovih takmičenja citamo iz posljednjih novina koje su punе prijeđeli vijesti o nacističkim i fašističkim prodrorima, koji početkom aprila 1941. nade zaobiti ni Jugoslaviju.

Kad je, poslije okupacije zemlje, formirana kvislinška NDH, na udaru su se našli i brojni sportski klubovi. Među njima je bio i Smučarski klub Sarajevo, kome je zabranjena svaka aktivnost a imovina konfiskovana.

Četiri zime na smučarskim terenima su gorje vatre, smučarskim trašama marljave su partizanske kotone, u selima, gradovima, sumama, radila se sloboda, kojoj su sve dali i brojni smučari, od kojih mnogi nisu ni dočekali ponovni izlazak na Cреполјско ili Golu Jahorinu. A sloboda je u Sarajevo stigla 6. aprila 1945.

U vazduhu se još osjećao neprijatni miris rata, ostaci izdajničkih bandi još su se krtli po sumama kad su se prve grupe smučara uputile u planinu. Poslije svakodnevnog udarničkog rada, u rijetkim časovima odmora, smučari su se vratile svojoj nezaboravljenoj ljubavi – snježnim stazama.

– U prvo vrijeme najveći broj smučara nekadašnjeg Ski-kluba okupio se u zimsko-sportskoj sekciji Fiskulturnog društva Torpedo – priča Murat Jelić. – No, vremenom se sve više osjećala potreba za formiranjem samostalnog smučarskog kluba koji je osnovan na početku zimske sezone 1947/48.

Tačan datum osnivačkog sastanka nije zabilježen, ali sačuvan je prvi „Pravilnik Izvršnog odbora Smučarskog kluba Sarajevo“, iz kojeg se upoznajemo sa prvim poslijeratnim rukovodstvom. Predsjednik Kluba je Joco Marjanović, prvi potpredsjednik Kiko Karahasanović, drugi potpredsjednik Franjo Marušić, treći potpredsjednik Muhammed Smajlić, glavni sekretar Blagoje Ninčić...

Prvi dokument o Smučarskom klubu Sarajevo je tekst u „Ostobodenju“ od 21. decembra 1947. pod naslovom „Fiskulturno društvo Sarajevo otvara smučarsku stanicu“, u kome piše:

„Danas Fiskulturno društvo „Sarajevo“ otvara svoju smučarsku stanicu u Fiskulturnom domu. U stanci će se nalaziti 60 smučki i 8 pari cipela. Pravo izuzimanja smučki može svaki verifikovani članovi koji imaju društvenu legitimaciju.“

No, vratimo se na početak. Kako je održen rad Kluba?

– Inicijativa je došla preko Planinarsko-smučarskog saveza Bosne i Hercegovine, na čijem se čelu tada nalazio Naim Albahari – priča Joco Marjanović, prvi predsjednik poslijera. – U Klubu se odmah okupio veoma kvalitetan smučarski kadar, tako da su već tih prvih godina republičku smučarsku reprezentaciju najvećim dijelom činili naši članovi.

Prve klupske prostorije nalazile su se u Tito-voj ulici, u prolazu preko puta bioskopa „Romanija“, na mjestu gdje se danas nalazi cvjetara. Klub je dobio na upotrebu dom na Trebeviću, na Brusu, pored koga je bila izgrađena i 25-metarska skakaonica.

– Organizovali smo i akcije na Cрепolјskom, gdje smo od dvjeta kohiko-toliko obnovili u mru izgorjeli klupski dom, a u Račkom dolu kod Trnova imali smo jednu baraku – kaže Joco Marjanović. – Dobro se sjedam jedne akcije koju smo organizovali na Brusu. Naime, opremu smo dobijali od Saveza, pa nam je u jednoj polici stigla i kompletne opreme za hokej. Počeli smo da razvamo prostor oko doma s namjerom da ga zateđimo za hokejsku igralište. Međutim, ideja je kasnije propala, pa tu hokejsku opremu nikao nikada nije ni isprobao.

U klupskom domu na Trebeviću domaćini su bili zaobljenici u planini, dobri ljudi Ana i Cvjetko Stokar. S puno ljubavi i brije dočekivali su smučare i planinare skoro čitav svoj radni vječek.

Kao se tih prvih poratnih godina i do Jahorine, vozom do Pala, pa dalje pjeđice. Spavao se u baraci na od dasaka sklepanim „palečama“ poredanim sa strane, oko vatre koja je gorjena na sredini barake. U dvije sobe bilo je 30–40 ljudi. Powratak je bio ugodniji, na skijama do Pala, pa nazad vozom u Sarajevo.

Među najaktivnijim i najboljim smučarima Kluba u tim prvim poslijeratnim godinama bili su: Podkuborček, Koča, Novak, Njegović, Mimo Kaluderčić, Lav i Olga Mantića, Hrđanik, Stepanek, Ferhatbegović, Filipović,

vić, brata Jadid, Mujkić, Hrapović, Đorđić, Mladen i Šeke Sudić, Karić, Rutićan, Marušić...

Taman kad se činilo da se Klub u potpunosti stabilizirao, neočekivano je u klupske prostore stigla kriza. Prvo finansijska, a onda i takmičarska, smučari (posebno alpinci) su ugleđenom otišli u druge klubove, tradicionalni entuzijazam počeo je da janjava. Sa završetkom sezone 1952/53. potpuno je prestala aktivnost Smučarskog kluba Sarajevskog.

Kriza je trajala samo jednu zimsku sezonu, 1953/54., a onda je smučanje ponovo krenulo, ovoga puta za sve vremena.

Inicijator obnove aktivnosti Kluba i mnogo godina potom predvodnik svih njegovih akcija bio je dugogodišnji predsjednik Sava Golubović, koji o tim danima piše:

— Klub je bio u dugovima, bez odgovarajućih radnih prostorija, praktično pred raspolom. Zabrinutost očasnih članova Kluba za njegovu sudbinu bila je za mene veliki izazov. I krenuli smo ponovo od početka.

Krenuto se i s novim imenom — Sarajevski smučarski klub.

— U prvo vrijeme smjestili smo se uz sami Hotel „Evropa“, u prostorijama Narodne milicije i tu proveli četiri pet mjeseci. Onda nam je ponudeno da predemo u sadnje prostorije u Titovoju ulici 110, gdje je do tada bilo skladiste za predvojničku obuku. Sami smo čistili, ribali, pa i donosili čilime od kuće da prekrijemo gol pod u novim prostorijama — sjede se tih dana jedan od starih aktivista Rajko Lukić.

Aktivnost u SSK ubrzo dobija novi veliki zamah. Klub organizuje brojna takmičenja, uključujući mnoga u obuku omladine, organizuje kurseve za seosku mladžadinu na Črepoljskom, Crnoj rijeci, u okolini Pala, Trnova, Hadžića i na Trebeviću, obučava generacije i genera-

cije lutara i lovočuvora u smučanju. SSK je i organizator velikih takmičenja, s kojima planine oko Sarajeva prvi put „žive“ u svijet. Na Jahorini je tako zime 1954/55. održano 3. studentsko prvenstvo svijeta u smučanju. Gra posla ne organizaciji ove velike smotre iznijeli su na svojim ledima članovi Sarajevskog smučarskog kluba, a u znak priznanja Klubu je dodijeljen dom „Kočuta“, koji je izgrađen za potrebe šampionata.

I takmičarski pogon je ponovo u punom sjaju. Na bosanskohercegovačkim smučarskim terenima dominiraju članovi SSK Aleksandar Bošković, Željko Šatni u seniorskoj, Ugljela Cvjetićić, pa potom Miroslav Lučić u juniorskoj alpskoj konkurenциji, a među trkačima na republičkim smotrama steve Začinović, R. Lučić, Tepavčević, M. Lučić, Rebabić, Jadić... Aleksandar Bošković zajedno sa Travničaninom Pinjom Šradićem nastupa i za reprezentaciju Jugoslavije na međunarodnom takmičenju u Turskoj, gdje zauzima odlično 3. mjesto u spustu i 4. u slalomu. Imaće, prvi smučarski reprezentativci Jugoslavije iz BiH su Aleksandar Bošković i Željko Šatni, koji su 1954. (pausa u radu SSK) nosili državni dres na međunarodnom takmičenju u Ziriji u Grčkoj.

Na međunarodnom planu u toku je saradnja sa smučarima Slavije iz Sofije, smučari SSK kao reprezentativci BiH nastupaju u Austriji, a na domaćim terenima radi se novo takmičenje — Igmanški marl u smučarskom trčanju. Inicijator i nosilac svih aktivnosti je SSK.

— Ideja je potekla iz našeg kluba, a među inicijatorima bio je i član Jahorine Milorad Rutar — kaže zadnjji predsjednik Sava Golubović. — Izradili smo elaborat za organiziranje ove priredbe, koji je s odobrenjem prihvaden u Republičkom odboru SUBNOR-a. Tako je za smučanje otvoren Igman, buduće bonitete 14. zimskih olimpijskih igara.

U SSK se neprestano radeju nove ideje, Klub živi punim životom, pravi velike planove. I ostvaruje ih. Dom na Trebeviću prodat je

Fabriči duvana Sarajevo, a na Jahorini, na istom mjestu na kome je bio sagraden dom koji je nedavno izgorio na početku rata, podnože izgradnja „Mladosti”, doma u kome su najlepše dane mladost i proveli mnogi članovi SSK srednje i mlađih generacija, a i oni stariji lijepo dano zrelosti.

Se gradnjom novog doma, u Rajske dolini podiže se i klupski ski-lift, koji će prve smučare prema vrhu izvesti januara 1961. godine. „Ostaknjenje” je ovaj događaj zabilježito na sljedeći način u broju od 28. januara 1959:

„Jahorina će sutra dobiti još jedan objekat koji doprinosi da ovaj izvanredni zimsko-sportski centar postane još atraktivniji. Riječ je o ski-liftu, koji je na lijevoj strani Rajske doline podigao Sarajevski smučarski klub. Ovaj ski-lift ne samo da je novina za bosanskohercegovačke planine nego i za cijelu zemlju. Dug je 450 metara, a visinska razlika između krajinjih tečaka lifta iznosi oko 150 metara. SSK je lift podigao najve-

ćim dijelom iz svojih sredstava. Pod vrlo teškim uslovima na dobrovojničkim akcijama 252 smučara radilo su 2.500 sati...“

Dobrovojci su iznijeli glavni teret i prilikom gradnje kamennog zdanja „Mladosti”. Hihade i hiljade sati provele su na građilištu, prosuli su litre i litre znoja, da bi punog srca dođekazu 21. decembar 1961. i otvorenje najznačajnijeg klupskog prostora na planini.

SSK je u svom zlatnom dobu, broj čak 1.120 članova. A onda u njegove klupske vratne stide i prva zlatna medalja sa državnih prvenstava. Slavljenica je mlada triatletica Katica Šporer, učenica Srednje fiskultutne škole. Na Prvenstvu Jugoslavije u klasičnim smučarskim disciplinama, koje je od 14. do 17. februara održano u Mrkonjiju u Gorskom Kotaru Šporer je osvojila titulu omладinske prvakinje Jugoslavije na 5 kilometara. Te godine na bosanskohercegovačkim smučarskim terenima uspijehe bilježe sljedeći smučari i smučarka SSK: Katica Šporer, Ljudmila Doršner, Vladan Šušnjar, Radostav Lučić, Ida Čurić Nikolićević, Dejan Galic, Ibro Slipičević...



Alpska ekipa pionira 1975.

Zanimljivo je da tri porodice igraju izuzetno značajnu ulogu u bosanskohercegovačkom smučanju, a sve tri su srecem i tijelom u SSK. Godinama su tu prisutni Jabići, Lučići su pedesetih godina imali svoju sekciju u okviru Kluba koju je vodio Pero Lučić, a u prvoj polovini sedesetih godina na scenu izlaze Galici, braće i sestra, Dejan, Ubavka i Ne-nad, svo troje odlični smučari.

Dejan Galic 1964. godine ulazi i u omladinsku reprezentaciju, u kojoj nastupa i na redne godine, ali svoj veliki talent ne uspijeva da iskoristi za seniorske uspjehe na jugoslovenskom planu. Dejan je, inače, bio i učesnik takmičenja, mada za vrijeme Zimskih olimpijskih igara u Innsbruku 1964. godine.

Na drugu titulu jugoslovenskog prvaka u Klubu se čekalo jedanaest godina, a onda su za dve sezone stigla dva zlatna trofeja. Na scenu je stupila nova generacija talentovanih smučara, na čije čelo je stao jedan plovoković mitadić sa Palom – Ajdin Palović.

Sa Golte iznad Maribora u zimu 1974. stigla je vijest da je Palović postao prvak Jugoslavije u spustu za starije omladince. Naredne zime Prvenstvo Jugoslavije održavalo se na Jahorini. Ajdin u konkurenциji starijih omladinača ovaj put osvaja srebrnu medalju, ali dan kasnije postaje seniorski prvak Jugoslavije u spustu.

Ta Palovića definitivno svitava u jugoslovenski smučarski vrh, pa mu se otvara i mjes-



Alpska ekipa kluba 1977.

to u reprezentaciji. Bilo je to upravo u vrijeme kad su se činili prvi koraci ka kasnijem usponu jugoslovenskog smučanja u svjetski vrt. Krišaj je bio najmlađi član reprezentativnog sastava.

Stigla je i 1976. godina i 12. zimske olimpijske igre u Innsbruku, a u olimpijskom sastavu se našlo i ime člana SSK Ajdina Pašovića, koji je tako postao prvi bosanskohercegovački sportista učesnik jedne zimske olimpijade. Tog 5. februara 1976. Franc Klamer je ušao u istoriju, postavši olimpijski šampion u spustu, a jugoslovenska štampa je zabilježila da je Pašović u Klamerovoj trci života zauzeo sedmo 41. mjesto. Dovoljno za istoriju bosanskohercegovačkog smučanja, bar za početak.

Tada, tih sedamdesetih godina značajne stvari dešavale su se i na organizacionom planu, vjerovatno i presudne za buduće olimpijske događaje, a u centru zbijanja ponovo se našao Sarajevski smučarski klub, čiji aktivisti nose organizaciju novog takmičenja, Evropskog kupa na Jahorini. Sticajem okolnosti, te 1975. godine manjkalo je snijega na Pohorju, pa se i tradicionalne „Zlatne lisice“ preselila na Jahorinu. Anemari Mozer Prel, Mari Liz Morera i Rozi Mitemajer jurile su „zlatnu lisicu“ u organizaciji SSK. Ulovila ju je Prelova, a Jahorina i cijeli Sarajevo sa svojim prvim Evropskim i istovremeno prvim Sjajetskim kupom pobrali su zlatne poene u Međunarodnoj smučarskoj federaciji.

Tih dana, u zanosu velikih organizacionih ostvarenja, upravo među aktivistima Sarajevskog smučarskog kluba pale su i prve ideje o eventualnoj kandidaturi za organizaciju olimpijskih takmičenja. Nosioci ideje će se primiriti narednih godinu-dvije, ali neće odustat. U drugoj polovini 1977. olimpijska razmišljanja su opet „vrude“, a onda je „prelomljeno“, krenulo se u kandidaturu, koja je na zagledanju MOK-a u Atini 18. maja 1978. donijela Sarajevu 14. zimske olimpijske igre. Pretjerano bi bilo reći da je dobijanje organizacije ovako velikog sport-

skog događaja isključiva zasluga generacija i generacija smučara i aktivista SSK, jer – ruku na srce – sarajevski smučarski mozaik decenijama su slagali i članovi ostalih klubova i društava, ali da je predvodnik te kolone zaslužnih upravo SSK, oko toga nema dileme. Imaže, Klub je u međuvremenu 17. novembra 1976. postao član parodice SD Sarajevo i dobio ime SK Sarajevo, ali u svakodnevnoj komunikaciji kao navika, a i tradicija, ostalo je ono tako prepoznatljivo – SSK.

U vrijeme kad se na Jahorini o olimpijskoj kandidaturi razgovaralo kao o nečemu nevharmom, a potom o pripremama za Igre kao grandioznom zadatku, bosanskohercegovačkim smučarskim stazama radovali su se sljedeći smučari i smučarke SSK: Ajdin Pašović, Vedrana Perić, Dulko Anić, Amila Buturović, Goran Rapajić, Sanja Isaković, Predrag Zorićić, Slaven Isaković, Dragan Pandurević . . . Pandurević 1979. ostvaruje i jedan od najvećih uspjeha klupskih trkača: pobjednik je 22. takmičenja za 11 igmanski mjeri na kome su nastupili najbolji jugoslovenski smučari trkači.

Onda se krenulo u olimpijske pripreme. Bukanjno, cijeli Klub nadao se na organizacionom zadatku. Bio je to tako grandiozan posao da je klupska pripadnost bila najmanje vađna u tim trenucima. No, svejedno, ostalo je zapisano da je jedan od najvećih aktivista Smučarskog kluba Sarajevo Radostav Đoković rukovodio Odborom za sport Organizacionog komiteta, da su iz Kluba za Igre regrutovani rukovodioči takmičenja, sudije, priredilači staza, redari, zaljubljenici smučarskih staza svih vrsta, da su bili uzoran dio ogromnog organizacionog mehanizma koji su praktično sedinjavali cijeli grad, Republika, zemlja.

S pripremama za 14. zimske olimpijske igre formirana je i jugoslovenska reprezentacija u spustu, u kojoj se nadao i jedan bosanskohercegovački takmičar, član SSK Robert Bruder. Jugoslovenska smučarska reprezentacija u tehničkim disciplinama već se našla

zila u svjetskom vrhu, pa je rad sa spustom, isak, ostao pomalo po strani, nedovršen. Tako je spustadika ekipa negdje pred ZOI, potresena i nesporazumno između takmičara i stručnog rukovodstva praktično prestala sa radom, ali i uz nedovršen posao, u vitrinama Smučarskog kluba Sarajeva ostale su dvije nove titule prvaka Jugoslavije.

Obje ih je donio Robert Brudar. Prvu sa Kobilje 1982. godine, gdje je postao šampion Jugoslavije u spustu za starije omladince, a drugu četiri godine kasnije sa Jahorine, gdje je osvojio naslov državnog prvaka u spustu u seniorkoj konkurenciji. Ova druga Brudareva titula posebno je interesantna, jer je osvojena praktično bez specijalističkog spustaljkog treninga, jer je u međuvremenu rad na ovoj disciplini u klubovima i reprezentaciji zamra.

U periodu poslijе 14. zimskih olimpijskih igara u Klubu dolazi do neke vrste prestrojavanja, iz koga kao najjači izlaze – biatlonci. U sezoni 1987/88. mala ali odabrana četa biatlonaca Smučarskog kluba Sarajevo gotovo je napunila klupake vitrina trofejima sa Prvenstva Jugoslavije na Kopaoniku. Osvojili su ukupno šest medalja. Najuspješniji je bio Mladen Grujić, koji je novi jugoslovenski prvak u konkurenciji juniora na dvije staze, od 10 i 15 kilometara, dok je ekipa SSK osvojila treće mjesto u zemlji. Uz Grujića, jedan od najperspektivnijih jugoslovenskih timova u biatlonu čine još Tihomir Milosavljević, Dragan Pandurević i Miroslav Lučić.

Time bi na neki način bila zaokružena ova priča o šest decenija najstarijeg smučarskog kluba u Bosni i Hercegovini. Na ovih nekoliko stranica stalo je tako malo, samo ono najosnovnije o Klubu u koji se svih ovih godina ulazilo i ostajalo zbog smučanja, ali i tolog ljudskog druženja, zbog SSK „Mladosti“, Jahorine i – ljudi. Zbog cicitana, pionira, juniora, seniora i zbog veterana, zbog toga što je za sve njih sasvim dovoljno mjesto pod klupskim krovom. Otuda i nije nila neobično što su u proteklih šest decenija generacije i generacije sa istog kućnog

praga ille u Ški-klub, SSK i Smučarski klub Sarajeva, sin i kćerka za ocem i majkom, unuci za dedama i bakama.

A u tih deset godina toliko je zastupljih imena da se preto bojimo da nekoga zastupljeg ne izostavimo. I izvinjavamo mu se ako je greškom preskočen, jer drugog načina za bilježenje nije bilo sem praćenje nepotpunih zapiski i imena potvaljivanju aktivista. A taj sigurno nepotpuni spisak bi izgledao ovako: Vlado Hrisafović, Aleksander Trumić, Vilko Bać, Svetozar Kaluderović, Branko Kaluderović, Grujo Samardžić, Dusan Kršmanović, Drago Cvjetić, Boban Ilić, Dasa Hrisafović, Jelena Trumić, Dejan Cvjetić, Predrag i Nenad Dajtić, Leo Knap, Vinko Marlović, Mate Bojlan, Slavko Podkubovček, Milan Puhuga, Joco Marjanović, Sava Golubović, Rade Barbarić, Rajko Lukić, Gajko Šikimić, Zdravko Mitrović, Pero Scipioni, Zdravko Koherić, Abida Karahasanović, Franjo Marušić, Srgije Mučibabić, Đutko Jagodić, Rudo Filipović, Zajko Imamović, Ahmed, Ismet, Safet i Midhat Jatić, Rajko Tepavčević, Aleksandar Boljković, Marija Krmpotić, Zdenka Mihačović, Nail Ahmed, Ljudevit Katančić, Radostav Djordžić, Mirko Vobarnik, Alija Bašić, Neven Bičakčić, Bruno Južnić, Sava Kovačević, Rado Mijović, Fikret Alihodžić, Dakica Scipioni, Miro Tabori, Nada Bičakčić, Josip Dabo, Branko Ivančić, Vladan Šubić, Miroslav Lučić, Džemo Zahirović, Mato Perić, Ragib Hasečić, Doko Kočović, Nikola Zagorac, Boro Erbez, Kemal Jusufbegović, Ahmet Dizdarović, Milo Milanović, Leša Kulec, Mugdim Karahasanović, Nevena Kovačević, Milena Bać, Hazim Čerić, Husein Arslanagić, Dilemal Skender, Ivan Kolovrat, Miro Kovačević, Mikorad i Cvijan Golijanin, Nada Alić, Filiduz Sijerčić, Sava Tadić, Šaćir Drinjak, Meho Sakić, Veljko Andelić, Cvjetko Brajević, Milo Nikolović, Abdulah Panjetić, Zada Hamzić, Žarko Nasrić, Ivica Katašinić, Adolf Doleček, Jovan Babić, Niko Jaklić, Srbo Mičić, Mirko Lučić, Dejan Galić, Igor Najfeld, Katica Šperer, Stojan Savić, Slavko Grubor, Milica Katić, Ubavka Gašić, Mila Gučetić, Vesna Dugonjić, Mariana Gučetić, Blagoje Ninčić, Uglješa

Cvjetnić, Nenad Gačić, Mladen Šubić, Dragutin Kosovac, Hamdo Začinović, Mile Ružić, Ida Nikodović, Sada Kolmo, Slavica Vučović, Nedra Zorčić, Milovan Jevtović, Osman Hadžić, Jovan Jankelić, Ljubisa Zečević, Fahrudin Kulenović, Vlajko Ubavić, Nikola Prodanović, Saša Novak, Edo Frimel, Arif Trbović, Vlastko Slokar, Dragan Perović, Vojo Tomic, Ajdin Pešović, Slobodan, Vito i Stanko Ždralje, Hinko Bruder, Mitar Aleksić, Boro Kumjanović, Antun Šimić, Drago Rubić, Božo Pokrajčić, Slobodan Gačić, Šeka Kalember, Velo Vojnović, Edo Ambrozović, Fehim Bičović, Vehid Laljić, Adolf Slokar, Momo Vidović, Sreten Šudić, Braco Povodić, Zijo Spahija, Dukka Vujičić, Janko Šalamon, Bogdan Todorović, Mićo Đapudi ...

Među ovako mnogim imenima teško je, nemože da se naći najbolje. No, prilikom proslave 55 godina postojanja Kluba na osnovu ankete među članovima svih generacija pokusali smo da načinimo bar približnu sliku, odnosno rang-listu najboljih smučara i aktivista

sta Kluba kroz vrijeme. Rezultati su bili slijedeci – takmičari: 1. Aleksandar Bošković, 2. Ajdin Pešović, 3. Safer Jačić, 4. Dejan Gačić, 5–9. Robert Bruder, Katica Šporer, Milarad Lučić, Gruja Samardžić i Milan Poluga, a slijedili su Ahmed Jačić, Ubevka Gačić, Boban Ilić, Nenad Gačić, Rajko Tepešević, Željko Šatri, Murat Jačić, Nikola Zagorac i Leo Knapić.

Rang-lista aktivista kroz generacije prema toj anketi izgledala bi ovako: 1. Radostav Đorđić, 2. Savo Gahubović, 3–5. Vlado Hribačović, Josip Dabo i Nikola Zagorac, potom slijede Ahmed Jačić, Đoko Kočović, Boban Ilić i Aleksandar Trumić, Kiko Karahasanović, Aleksandar Bošković, Murat Jačić, Osman Hadžić, Šaćir Drinjak, Dukka Kremšanović ...

Od pravljenja ove ankete prošlo je više od pet godina. U međuvremenu dopisane su nove medalje, novi uspjesi i nova imena, ponovila se Jahorina, a neponovljiv u svim tim kretanjima i vremenu ostaje samo – Smučarski klub Sarajevo.

JUGOSLOVENSKE MEDALJE

Članice i članovi Smučarskog kluba Sarajevo osvojili su do sada ukupno 39 medalja na prvenstvima Jugoslavije u raznim disciplinama, od čega 8 zlatnih, 14 srebrnih i 17 bronznih. Prvaci Jugoslavije bili su: Katica Šporer 1963. (trčanje, omladinke), Ajdin Palović dva puta, 1974. i 1975. (spust, stariji omladinci i spust seniori), Robert Bruder dva puta, 1982. i 1986. (spust, stariji omladinci i seniori), te biatlonac Mladen Grujić tri puta, jedan put 1987. i dva puta 1988. (stariji omladinci, odnosno juniori).

Srebrne medalje osvojili su: SSK u smučarskom trčanju 1952, Ajdin Palović 1975. (spust, stariji omladinci), Snježana Kurel 1978. (veleslalom, starije omladinke), Štafeta u smučarskom trčanju, mlađi omladinci 1984. Mladen Grujić tri puta, 1984. 1985. i 1987. (biatlon mlađi omladinci i stariji omladinci), Tihomir Milosavljević tri puta, 1985. 1987. i 1988. (biatlon, juniori), Siniša Lesić 1984. (biatlon, juniori), klupske štafete junioara u biatlonu dva puta, 1985. i 1987. te Miroslav Lučić 1988. (biatlon, mlađi juniori).

Bronzanim medaljama sa jugoslovenskih prvenstava okitili su se: Nebojša Vajner tri puta, 1951. i 1952. (slalom i spust za mlađe omladince, te veleslalom za starije omladince), Fikret Jakić 1952. (trčanje, mlađi omladinci), Ida Nikočević 1957. (spust), Katica Šporer 1961. (trčanje, omladinke), klupska štafeta starijih omladincova u biatlonu 1980. Robert Bruder četiri puta, 1981. 1982. i 1983. dva puta spust, juniori i dva puta seniori, te kombinacija seniori, Jovo Lučić 1984. (biatlon, juniori), Tihomir Milosavljević tri puta, 1986. dva i 1987. jednom (biatlon, stariji omladinci i juniori), Dragan Pandurević 1988. (biatlon, seniori) i SK Sarajevo 1988. (biatlon, ekipno).

PAŠOVIĆ BALKANSKI VICEŠAMPION

Ajdin Palović jedini od bosanskohercegovačkih smučara ima i trofeje sa nekog od značajnih internacionalnih prvenstava. Na Prvenstvu Balkana 1975. u Bursi u Turskoj nastupajući za reprezentaciju Jugoslavije u juniorskoj konkurenčiji osvojio je srebrne medalje u slalomu i veleslalomu, obe puta iza bugarskog reprezentativca Petra Popangelova.

REPREZENTATIVCI

Do sada je 9 alpskih smučara i biatlonaca članova Smučarskog kluba Sarajevo nosilo reprezentativni dres u nekoj od jugoslovenskih selekcija. To su: Aleksandar Bodković i Željko Šatri (seniorska reprezentacija pedesetih godina), Dejan Galić (juniorska reprezentacija sedesetih), Ajdin Pašović (seniorska reprezentacija sedamdesetih), Robert

Brutar (seniorska selekcija osamdesetih), Zoran Perulina (juniorska „B“ reprezentacija osamdesetih), Ostoja Čeđar (biatlon, seniorska reprezentacija krajem sedamdesetih), te Mladen Grujić i Tihomir Milosavljević (biatlon, danas članovi juniorske reprezentacije Jugoslavije).

ŠKOLA SMUČANJA

Život čine obični ljudi, bez kojih ne bi postojali ni – šampioni. Prevedeno na smučarsku svakodnevnicu: zamišlite kako bi puste zimi legledale naše planine kad bi se na staze spuštali samo nosioci medalja sa zimskih takmičenja. Planinu i rijen čarobni zimski pejzaž, rijenu aromu i neodoljivu privlačnost opet u suštini čine priroda i ljudi kao jedna cjelina, hiljade i hiljade ljudi, hiljade i hiljade pari skija u pokretu. A da bi olimpijska planina postala olimpijska, te hiljade i hiljade ljudi treba naučiti da vreduju parom „dassaka“ što na snijegu „život znaci“.

Tek gleden iz ovog ugla, koliko-toliko postaje jošan značaj smučarskih škola. A smučarska škola SSK u sarajevskim olimpijskim relacijama čini temeljac, nedto ne sto se nadovezuje sve ostalo, i takmičenja, i rekreacija, i velike organizacije, jednom riječju – planine punе smučara.

Izrađeno u brojkama to bi izgledalo ovako: u poslijeratnom periodu kroz klupsku smučarsku školu prošlo je preko 12.000 smučara početnika. Klub je školovao preko 600 instruktora, učitelja i trenera smučanja, kroz takmičarske sekcije prošlo je preko 4.500 takmičara... itd.

A iza svega opet stoje ljudi, entuzijasti i stručnjaci istovremeno. Dobrom glasu smučarske škole SSK u poslijeratnim godinama posebno u doprinijeli: Rajko Tepavčević, Nikola Zagorac, Pero Lučić, Muhamed Fazlić, Šaćir Drinjak, Djevac Fazlić, Branko Ivanić, Vlado Šutnjar, Aleksandar Bošković, Jovan Janković, Vesna Karić, Lele Piktet, Zoran Zagorac, Sead Nožić, Murat Ramadanić, Marjana Lavicki, Hrustem Isaković, Dobro Šuko, Miodrag Žorić, Tanik Hanjalić, Vlado Šabić, Milovan Jertović, Mirsad i Mehmed Nalo, Snježana Kureš, Nenad Gadić i mnogi drugi vrijedni članovi SSK.

ŠESTOAPRILSKA NAGRADA

Na sportskom planu takmičari Smučarskog kluba Sarajevo osvojili su preko 430 republičkih prvenstava, 37 medalja na jugoslovenskim šampionatima, od čega osam titula prvaka Jugoslavije, u državnim selekcijama nastupalo je devet članova Kluba, osvojeno je preko 700 raznih pehara, plaketa, diploma i priznanja. Klub je dobitnik Majskog nagrada grada Sarajeva i BiH, Zlatne plakete SSSJ,

a 9 članova odlikovano je za rad u Smučarskom klubu Sarajevo. No, najveće priznanje, najviša nagrada za fast dečanija u kojima je SSK s ljubavlju sarajevske smučarske terene otvoren i otvorio prema svijetu, da bi ih izdrgao do olimpijskih visina, stiglo je ove 1988. godine, kada je Klub postao dobitnik Šestoaprilske nagrade grada Sarajeva.



SKUPŠTINA GRADA SARAJEVA
ŽIRI ZA DODIELU ŠESTOAPRILSKE NAGRADE
GRADA SARAJEVA

DODIELJUJE
ŠESTOAPRILSKU NAGRADU
GRADA SARAJEVA

*Sarajevskom klubu i kroz njeg
potrebitim osoblju osnivačkoj i vodiljivoj
roli na razvoju i unapređenju muzičke i
tekmicijske smanjstva u gradu Sarajevo.*

PREDSJEDNIK
ŽIRIJA ZA DODIELU NAGRADE

Dane Obračan

[Signature]

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE GRADA SARAJEVA

Salik Olimović


[Signature]

SARAJEVO, 6. APRIL 1988. GOD.


OBJEKTI neumorni graditelji

Priča o sedeset godina SSK je i priča o neumornim graditeljima, koji su decenijama s ljubavlju osvajajući planinu i u neponovljivoj ljestvici uvodili tekuće civilizacije.


Prvi dom Ski-kluba otvoren je na Črepoljskom 1934. godine a četiri godine kasnije uz njega je podignuta i klupska skakavica.



Dom SSK na Črepoljskom prije rata



Klupska Šajka na Jahorini izgorila 1941. godine.



Dom na Brusu.

Prvi dom Smučarskog kluba Sarajeva na Jahorini nalazio se na mjestu današnje „Mladosti“. Radovi na izgradnji počeli su 1939., a dom je nedovršen izgorio na početku drugog svjetskog rata.

Dom „Koluta“ izgrađen je 1955. godine na Jahorini za potrebe 3. studentskog prvenstva svijeta. Kao nagrada za masovno učešće u akciji izgradnje, te izvanredan doprinos organizaciji SP „Koluta“ je poklonjena smučarsima SSK. Mnogo kasnije ustupljena je „Energoinvestu“.

1955. Klub je adaptirao i stari dom na Trebeviću (Brus), koji je prvo izdat pod zakup, a potom i predat Fabrici duvana Sarajeva, da bi se dobio dodatni novac za novi graditeljski putuhvat.

Najznačajniji graditeljski posao do sada, svakako je bila izgradnja doma „Mladost“ na Jahorini. Uz brojne dobrovoljne akcije članova Kluba, „Mladost“ je puštena u upotrebu 1961. godine.



Kupališki dom „KOŠUTA“ na Jahorini

Klub je do sada izgradio i dva skilifta. Jeden od prvih u naoj zemlji bio je onaj podignut u Rajkoj dolini na Jahorini 1961., koji je poslije 14. zimskih olimpijskih igara ustavljen RO ZOI. Drugi je podignut 1963. godine na Trebeviću, a prestao je sa radom 1966. godine zbog gubitaka.

PLANOVİ:

Dom „Mladost“ bitno je po svom značaju u proteklih 27 godina preuzeo funkcije inkluživog klupskega objekta. Njegova izvanredna lokacija, pa stoga se smučarskog spekta i izuzetna funkcionalnost, doveli su do

toga da je dom odavno postao pretijesan za sve one koji bi tokom zime željeli da koriste njegove usluge. Mada je od izgradnje do danas „Mladost“ u nekoliko navrata renovirana, SSK se tek sada nalazi pred najvećim graditeljskim zahvatom od njenog otvaranja.


Od čitavog niza projekata dogradnje doma, poslije niza peripetija, izazvanih, prije svega, nezavidnom finansijskom situacijom i odsustvom vođe za pružanje pomoći sa strane, konačno opredjeljenje je da se prodirene izvodi po projektu Milode Janjića, koji bi se realizovao u dvije faze. U prvoj bi bio proširen samo domski restoran, a u drugoj bi znatnije bili povećani i smještajni kapaciteti. Finansije su, i dalje, osnovni problem.



Klubski dom „MLADOST“ na Jahorini.



Dom mladost na Jahorini idejno rješenje „sanacija i adaptacija“



Dom mlađosti na Jahorini konceptno idejno rješenje

ORGANIZATORI SVJETSKOG NIVOA

U šest decenija postojanja Sarajevski smučarski klub bio je organizator na stotine takmičenja, od nadmetanja cicibana i čelbanki, sreskih prvenstava seoske omladine do smučarskih smotri najvišeg svjetskog ranga. Klub je bio tehnički organizator na desetine republičkih prvenstava, brojnih šampionata Jugoslavije, a od ostalih značajnijih priredbi bio je jedini organizator ili učesnik u organizaciji... .

— Prvog jugoslovenskog smučarskog sletu, Jahorina 1937. godine

- Trećeg studentskog prvenstva svijeta u smučanju, Jahorina 1955. godine
- Jahorinskog kupa — kupa Europe od osnivanja 1953. godine
- Igmaninskog marša, od osnivanja 1958. godine
- „Zlatne lisice”, takmičenja za Svjetski kup, Jahorina 1975. godine
- Četrnaestih zimskih olimpijskih igara Sarajevo 1984.

BIATLONCI ZA PONOS

Porodica Smućarskog kluba Sarajevo kraj šeste decenije postojanja dočekuje, sa oko 700 aktivnih članova, koji djeluju kao sudije, uređivači staza, rekreativci, učitelji smućanja, početnici ili jednozavano – aktivisti. Klub djeluje kroz sekcije: alpsku, trikaču i biatlon sekciju, školu smućanja sa zborom učitelja i instruktora, zbor sudija i tek formiranu Sekciju rekreativaca. Čija aktivnost je inicirana u saradnji sa Redakcijom „Ostobodenja“.

Tu je, naravno, i aktiv veterana, jedinstvena forma djelovanja, kroz koju se obezbeđuje generacijski kontinuitet. Klub je svake godine na kraju sezone organizator jednog od najatraktivnijih takmičenja – Kupa veterana, koji na Jaborini okuplja bide asove iz cijele Bosne i Hercegovine, a posljednjih godina i „stare smućarske vukove“ iz Beograda i Titovog Ulja, pa čak i iz inozemstva (prije dvije godine učestvovala je i grupa veterana iz Poljske).

Zbor sudija okuplja oko sto članova sa polaznim sudjelskim ispitom. Stručni savjet,

na čijem čelu se, postaje Ljubiša Žežević i Vlado Šabića, danas nalazi Vlastko Slokar, rukovodi stručnim radom, koji realizuju trojicu profesionalnih trenera (Marinko Samardžić – biatlon, Sima Paradžina – alpske discipline, i Enver Alihodžić – alpske, cicibani). Na čelu trenera amatera nalazi se Milovan Jefčović, stoder stručnog rada u smućarskom trčanju i biatlonu, Čovjek koji već 12 godina radi kao klupski trener, ustupajući svoj honorar za stvaranje što boljih uslova takmičenja! Branko Ćeđar amaterski vrlo uspješno radi kao trener biatlonaca, Safer Jabić vodi trikače mlađih kategorija, a sa alpskim smućarima i smućarkama radi Željko Bošović i Sasa Dabo, te jedan broj učitelja.

Entuzijazam je i danas osnova na kojoj počiva Smućarski klub Sarajevo, ali je to entuzijazam nekog drugog koga u odnosu na onaj od prije šezdeset, trideset ili petnaest godina. O tome Anton Note Štićić, predsjednik Kluba, kaže:

– Entuzijazam ne opada, ali poprima nove oblike. Mi smo ga ranije izrađavali tako

Što smo u rano jutro od Pala ka Rajskoj dolini kretali usiljenim mrdjem na trening, a u pet popodne na skijama se vraćali nazad prema Palama. Izrađivali smo ga kroz kopanje, gradnju domova . . . A danas je više ostao entuzijazam druženja sa planinom, posebno među starijima, dok su mlađi sve više orijentisani na organizovani dolazak na planinu, tako postoji izvanredno slobodnjaci vreme. Entuzijazam je uremenom, uslovno rečeno, istrijevjen, ali kod mlađih je ostala izražena potreba za planinom. Sto se, između ostalog, ogleda i u tome što veliki broj takmičara, zajedno sa svojim roditeljima, sufinansira aktivnosti Kluba. Inače, ove stvari ne bi trebalo posmatrati iz nekog konzervativnog ugla, niti ih iko u Klubu tako posmatra. I Smučarski klub Sarajevo prilagođavao se vremenu — drugarske večeri zamjenio je dakov-klub, a duge noćne sjedilačke sjedanje u automobil i odlezak u Sarajevo ne-spavanje.

Koliko je danas skupo biti smučarski klub?

— Zahvaljujući objektima kojima je SSK uz dobrovoljni rad svojevremeno obogatio Jaborinu, i koji su napravljeni na vrijeme, ipak obezbeđujemo odgovarajuće uslove za aktivnost, takmičenja i rekreatiju. Naš dom najefтинiji je objekat otvoren za javnost na Jaborini. Imu 60 ležaja i praktično finansira 50 odsto aktivnosti Kluba. Dakle, ključni potec za današnje finansiranje povučen je prije trideset godina, kada je počela izgradnja „Mladost“ — kaže Anton Štitic.

Planovi za dogradnju Doma nikako da se realizuju?

— „Mladost“ je imala i ima strategijski značaj za bosanskohercegovačko smučanje. Sad tražimo od SOFK Sarajeva da ovaj objekat vrsti u red sportskih objekata od šireg društvenog značaja i da se pomognе njegova rekonstrukcija, za koju smo se oduvijek odlučili, ali nemamo dovoljno novca.

I hoće li do rekonstrukcije brzo doći?

— Hoće bar djelomično. Dogradidemo prostor za druženje i restoran, a za generalnu rekonstrukciju nema para. Uputili smo poziv zainteresovanim OOUR-ima koji provode sportsku opremu i turističkim organizacijama u kojem im nudimo poslovni prostor u „Mladosti“ i tu očekujemo jedno od rješenja-veli Štitic.

Značajnu ulogu u klupskim finansijama sprovezeno je igrao i ski-lift. Međutim, od prije dvije zime on se više ne nalazi na spisku imovine SSK.

— Prodali smo ga zbog višeg interesa, kako bi se kompletirala ponuda na Jaborini-kaže predsjednik Kluba. — U prvo vrijeme dobili smo godišnje obiteljećenje, a onda trajno koje, međutim, nije održavalo pravu vrijednost lifta, jer je realno prije dvije godine vrijedno vše od dvije stare milijarde, koliko nam je za njega plaćeno.

„Mladost“ pokriva 50 odsto klupskih rashoda, a to stoji za druge polovine?

— Značajna sredstva dobijemo od Sportskog društva Sarajevo, koji iz svojih prihoda finansira rad svih jedanaest klubova. Od SIZ-a fizičke kulture grada, bez obzira što smo od GK SSRH proglašeni za nosioca razvoja smučanja u gradu, dobijemo neznatna sredstva u odnosu na potrebu. Problem je, naime, u tome što smučanje u kriterijima SOFK Sarajeva nije svrstano u kvalitetni sport. Uskoro za to je dostizanje jugoslovenskog vrha, koji je teksto dostupan zbog činjenice da je jugoslovenski vrh i vrh svjetskog smučanja. Tu se krug zatvara, a mislim da ne bi trebao, s obzirom na zakonsku specifičnu ulogu smučanja u razvoju sarajevskog sporta, pa ako hocete i građa Sarajeva-kaže Nole Štitic.

Finansije se svake godine, ipak, nekako zaokruže?

— Da, ali na taj način što dio potreba jednostavno preskočimo. Recimo, Klubu ne-

dostaje najnužnija oprema (skijska, cipele...), skutan je problem prevoza (kombi), nedostaje nam elektronska oprema za mjerjenje... Uz postojeće finansijske probleme ne uspijevamo da pratimo novitete u smučanju, koji su uslov za dostizanje određenog kvalitetnog nivoa.

Posljednjih godina u Klubu po organizovanoći, rezultatima, u prvi plan izbija biatlon, a do sada je u prvom planu bilo alpsku smučanje?

— To je donekle i rezultat smjene generacija među alpinicima. Generacije braće Zorić i Brudara još uvijek osvajaju sve prva mesta u seniorskoj konkurenčiji, međutim, da smjene, i to vještacke, dođe je među mlađim kategorijama. Mlađi takmičari koji su dosigli određeni kvalitetni nivo, zajedno sa dugogodišnjim trenerom Peđovićem, preti su u drugi klub, pa se kod nas pojavila određena praznina. Razlog ovog prelaska je upravo u finansijskim problemima o kojima smo govorili ranije. Klub nije mogao da obezbijedi ono što su drugi mogli i desilo se to što se desilo. A mi smo u samo dvojicu takmičara, Zorana Perušinu i Igora Latinovića, u dvije sezone prije nego će otici, utobili oko milijarda starih dinara...

Ambicije u alpskom smučanju?

— Izgubili smo kontinuitet i okrenuli se najmladim. Već protekla sezona dala je značajne rezultate među cicibanima, što nam daje pravu na optimizam da se može poboljšati kvalitet i u dijelom takmičara koji su ostali vjerni Klubu. No, ipak, značajnije je da Klub obezbijede većem broju perspektivnih tekničara i takmičarki uslove za dalji razvoj, to je mnogo korisnije nego da su snagu uređenjujemo na temu jednog ili dvojicu smučara.

Prvu malu tradiciju SSK čini spust, u kome je Klub imao dvojicu jugoslovenskih prvaka. Međutim, sed kad Sarajevo ima dvije spust staze, spustadi miruju?

— Ne odustajemo od ambicija da spust razvijamo do reprezentativnog nivoa. Nada je ideja da Jahorina postane jugoslovenski trenjačni poligon za spust i superveleslalom, ali za to je neophodno stvoriti uslove, u čemu bi najveće moglo da pomogne RO ZOI.

Zašto za četiri zime poslije 14. ZOI ništa na tom planu nije učinjeno?

— Zbog neodgovornog odnosa institucija zaduženih za realizaciju programa u poslovnjakom periodu od strane OK ZOI, RO ZOI i SOFK Sarajeva, tako grad izdvaja značajna sredstva za rad sportskih objekata kaže štetić.

Jednu od tradicija svojevremeno su činili i smučarski skokovi?

— Družio sam se s onima koji su svojevremeno skakali na Jahorini, sa Djordjom, Zagorcem, Boškovićem, Novakom, Đabom, Hasečićem, Lučićem. Lijepa je to uspomena i već duže u Klubu razmisljamo i osjećamo potrebu da razvijamo i ovu disciplinu i opet nemamo razumijevanja od onih koji bi to trebali finansijski da pomognu. Između ostalog, i zbog toga što je u Gradu i Republici izvršeno opredjeljenje da se skokovi razvijaju u Hadžićima i ne Vlašiću. Smučarski savez BiH sed pokudava da netko promijeni na tom planu, što ćemo s velikim zadovoljstvom podržati. Jer, mi sami smo nemogući da obezbijedimo trenera, koja, skije...

Za kraj razgovora s predsjednikom Kluba namjerno smo ostavili biatlonce, i zbog činjenice da ćemo im u nastavku posvetiti posebno poglavlje.

— To s biatlonom za nas u Klubu je poseban događaj, jer smo vlastitim snagama, stručnim radom, velikim entuzijazmom, obezbijedili mjesto u jugoslovenskom vrhu, postigli sjajne rezultate. Danas imamo najperspektivniji mlađi sastav biatlonaca u Jugoslaviji i učinkovito sve da on svoju ulaznu putanju nastavi i u seniorskoj konkurenčiji.

Biatlonci i trkači na čelu klupske kolone

RECEPT ZA USPJEH

Kad je na kraju sezone 1987/88. stručni stab Jugoslovenske reprezentacije u biatlonu pravio činički spisak reprezentativaca za nadoružnu zimu, na njemu se nadločak pet imena iz Smučarskog kluba Sarajevo. Mladen Grujić i Mirko Topalović članovi su „A“ omladinske selekcije, Tihomir Milosavljević i Dragan Pandurević u seniorskoj „B“ i Miroslav Lulić u omladinskoj „B“ reprezentaciji.

- Ovo je praktično cijeli prvi tim SSK-kako trener biatlonaca Marinko Samardžić.
- Reprezentativci gđe treninga treba da obave u Klubu, s tim što će imati više kontrolnih trika na representativnom nivou. Na osnovu tih trika pred početak sezone bice poznat konačni spisak reprezentativaca za zimu 1988/89.

A priča o biatloncima i trkačima SSK nema biti sljedeći početak ...

- U gradu je svojevremeno bila prisutna tendencija da bataljmo smučarsko trčanje i sve opeplimo Pašnjima, da Sarajli-

je ne treba da trče-priča Milovan Jeftović, čovjek koji je svojim stručnim kvalitetima i nepresuđnim entuzijazmom najviše doprinio sedamnjemu uspjehu. — Međutim, bili smo uporniji od gradskih struktura, koje su s podcjenjivanjem gledale na naše napore. Bili smo datekovidniji od ljudi koji bi htjeli da oni propali gdje mogu da rastu šampioni — i izvojevali smo pobjedu.

Biatlonci i trkači čine istu klupsku sekciju, s tim što prva ekipa nastupa u obe sporta. Sekcija okuplja oko 70 aktivnih takmičara, koji su selezionirani iz mase od oko 1.000 trkača koji su u proteklih desetak godina prolili kroz SSK. Za to vrijeme obuku u Klubu prošlo je tri puta više klasičnih smučara.

A da bi se došlo do ovih impresivnih cifara, trebalo je svojevremeno savladati otpore ovom sportu i u samom SSK. Naime, prije dvije deconije, tačnije 1969. godine, smučarsko trčanje je bilo sa spiska klupskih aktivnosti!

— Ja sam još bio takmičar i to me strašno emotivno pogodilo. Morao sam da pređem u Romaniiju, a ostali takmičari su se ponukli priča Jeftović. — Tada je atletsko smučanje bilo izrazito pomodna disciplina i to je presudilo trkačima.

Safet Jadić je dve godine ranije bio završio takmičarsku karijeru, ali je ostao u Klubu, sve do „jaskide“ sa trkačima...

— Nisam znao šta da radim. Toliko sam volio ovaj sport, da sam 1972. bio inicijator osnivanja novog kluba, SK Trebević, koji je okupljao samo trkače, pri Mjesnoj zajednici Bištrik. To je bio nadomjes-

tak za SSK. Kasnije, kada smo Jeftović, ja i još nekoliko ljudi uspjeli da nagovorimo klupsko rukovodstvo da se vrati smučarskom trčanju, vratio sam se u staro društvo.

Kad se krenulo iz početka, u Bežiću da se nadoknadi propušteno i što prije popuni klupski sastav u svim kategorijama, startovalo se s uzrastom mlađih omilađinaca. Međutim, u Klubu su ubrzo shvatili da treba početi s planirima, s kojima je temeljni rad krenuo 1980. godine. Od tada praktično počinje uspon trkača i bieslonaca SSK ka jugoslovenskom vrhu.



Prvi put republikčki prvaci u trčanju ekipni Vlašić 1978.

Stoje: D. Jadić, N. Lale, O. Mahmutović, V. Todorović, M. Samardžić

Cude: O. Čeđar, D. Jeftović, N. Šehić, M. Jeftović (trener)

Ima li danas problema? — pitamo Jeftovića.

— *Zadnjih godina dvije stekli su se pravi uslovi za rad. Materijale smo ojeđali, dobili kombi, dobru opremu, sredstva za pripreme, puške, istina prevezidene u svijetu, ali za klupski rad još dobre, imamo profesionalnog trenera . . .*

A prije toga?

— *Radići smo u uslovima koji su se graničili sa nemogućim. Recimo, na treninge smo ili autobusima GRAS-a, a nekad je bilo dobro ako smo imali novca i za gradski saobraćaj. U tim okolnostima, nošeni ogromnim entuzijazmom, uspjeli smo da se upustimo u borbu sa Rumunjom, koja je tada već imala profesionalnog trenera iz inozemstva. I uspjeli smo.*

Talenti SSK na međunarodnoj sceni? Ime li čansi za takav probaj?

— *Ze izlazak na međunarodnu scenu imo čansi. Mladen Grujić je prvi bosanskohercegovački takmičar koji je nastupio na Sjajatskom prvenstvu za omladince u Šamoniju (1988). Tamo je bio najbolje plasirani Jugosloven. Za značajnije rezultate bilo bi čansi kad bi se status klubotra u zemljama riješio na drugi način. U drugim*

reprezentacijama bistrionci su profesionalno vezani za ovaj sport, liza reprezentacija stoje, uglavnom, armije ovih zemalja, koje takmičarima omogućavaju da se potpuno posvetu sportu, da imaju najbolje padke, mnogo više metaka. I nama JNA pruža značajnu podršku, međutim, u drugim zemljama je to riješeno gotovo stopostotnim povezivanjem armije i reprezentacije.

Na kraju, i nekoliko riječi o rekreativnom smučarskom trčanju, koje polako ali sigurno osvaja Veliko polje na Igmanu.

— *Nas raduje što je Klub, kroz svoje takmičarsko bavljenje smučarskim trčanjem, postao i nosilac rekreativnog trčanja u gradu-kale Jeftović. — Doprimali smo tome što smo obučili taklik broj trkača, koji su danas rekreativci. Mi treniramo na istom lokalitetu gdje i rekreativci, tako da smo istovremeno i demonstratori ovog sporta, spremni smo biti kome na licu mjesta da izademo u susret, daemo savjet, pomognemo. Nedavno osnovana Sekcija rekreativaca (osnovana u saradnji sa Redakcijom „Oslabodenja“) znak je volje SSK da de jed veći doprinos osnaživanju ovog sportsa među građanstvom. Porez je već sada impresivan, godišnje i po sto odsto, kao inflacija. A htjeli su da nas ugase!*

KOLEKCIJONARI MEDALJA

(Smučari i smučarke SSK, nosioci medalja sa republičkih prvenstava)

1982/83.

ZLATO

MLADEN GRUJIĆ (trčanje, stariji pioniri), **VINKO POKLUJKAR** (biatlon, seniori), **DRAGAN MILIĆ** (biatlon, mlađi omladinci), **PREDRAG ZORIĆIĆ** (spust, seniori), **SANJA ISAKOVIĆ** (spust, starije omladince), **AIDA ŠKALIĆ** (spust, mlađe omladince), **SINIŠA PARABINA** (spust, mlađi omladinci), **AMILA BUTUROVIĆ** (veleslalom, seniorke), **SNJEŽANA TRBONJA** (veleslalom, starije omladince), **MIRELA PAŠOVIĆ** (veleslalom, mlađe omladince), **ROBERT BRUDAR** (veleslalom, seniori), **SINIŠA PARABINA** (veleslalom, mlađi omladinci), **SANJA ISAKOVIĆ** (slalom, starije omladince), **AIDA ŠKALIĆ** (slalom, mlađe omladince), **PREDRAG ZORIĆIĆ** (slalom, seniori), **EDIN HODŽIĆ** (slalom, mlađi omladinci)

SREBRO

OMER MAHMUTOVIĆ (trčanje, seniori), **SIPIĆ, MILOSAVLJEVIĆ, GRUJIĆ** (stafeta, stariji pioniri), **KRUNIĆ, REZIBEGOVIĆ, ČEĆAR** (stafeta, mlađi pioniri), **ALEKSANDAR ČEĆAR** (trčanje, mlađi pioniri), **MIODRAG ZORIĆIĆ** (spust, seniori), **SNJEŽANA TRBONJA** (spust, starije omladince), **OZRENKA SELIMOVİĆ** (veleslalom, starije omladince), **PREDRAG ZORIĆIĆ** (veleslalom, seniori), **SNJEŽANA TRBONJA** (slalom, starije omladince), **MIODRAG ZORIĆIĆ** (slalom, seniori), **GORDAN RAPAJIĆ** (slalom, starije omladinci), **BRANKO POPOVIĆ** (slalom, mlađi omladinci)

BRONZA

SLAVIŠA JOVIĆIĆ (trčanje, mlađi omladinci), **SK Sarajevo** (trčanje, starije kategorije, ekipno), **ŽELJKO ŠLJIVIĆ** (spust, seniori), **BRANKO POPOVIĆ** (spust, mlađi omladinci), **MIODRAG ZORIĆIĆ** (veleslalom, seniori), **SLAVEN ISAKOVIĆ** (slalom, seniori)

1983/84.

ZLATO

SLAVIŠA JOVIČIĆ (trčanje, stariji omladinci), DEJANA HANAK (slalom, mlađe pionirke), SPOMENKA POPOVIĆ (veleslalom, mlađe omladinka), SANJA ISAKOVIĆ (veleslalom, starije omladinka), BRANKO PAPOVIĆ (veleslalom, stariji omladinci), PREDRAG ZORIČIĆ (veleslalom, seniori), AIDA SELMANOVIĆ (slalom, mlađe omladinka), DANIEL BABIĆ (slalom, mlađi omladinci), BRANKO PAPOVIĆ (slalom, stariji omladinci), PREDRAG ZORIČIĆ (slalom, seniori)

SREBRO

ALEKSANDAR ĆEĆAR (trčanje, stariji pioniri), MLADEN GRUJIĆ (trčanje, mlađi omladinci), SSK (stafeta mlađi omladinci), SSK (stafeta seniori), DEJANA HANAK (veleslalom, mlađe pionirke), SILVIA BRUDAR (veleslalom, seniorke), EDIN HODŽIĆ (veleslalom, mlađi omladinci), IGOR VUKOVIĆ (veleslalom, stariji omladinci), ROBERT BRUDAR (veleslalom, seniori), VEADA PAŠIĆ (slalom, mlađe omladinka), ROBERT BRUDAR (slalom, seniori), ALEKSANDAR ĆEĆAR (slalon, stariji pioniri), TIHOMIR MILOSAVLJEVIĆ (slalon, mlađi omladinci), MIRELA PAŠOVIĆ (veleslalom, mlađe omladinka)

BRONZA

MIROSLAV KOPRIVICA (trčanje, omladinci), TIHOMIR MILOSAVLJEVIĆ (trčanje, mlađi omladinci), AIDA SELMANOVIĆ (veleslalom, mlađe omladinka)

1984/85.

ZLATO

VLADIMIR PAPOVIĆ (slalom, mlađi pioniri), DEJANA HANAK (veleslalom, mlađe pionirke), ZORAN PERUŠINA (slalom,

stariji pioniri), PREDRAG ZORIČIĆ (slalom, seniori), EDIN HODŽIĆ (slalom, stariji omladinci), AIDA SELMANOVIĆ (slalom, mlađe omladinke), ROBERT BRUDAR (veleslalom, seniori), EDIN HODŽIĆ (veleslalom, stariji omladinci), SPOMENKA POPOVIĆ (veleslalom, mlađe omladinske), TIHOMIR MILOSAVLJEVIĆ (slalon, omladinci 15 km), SLAVIŠA JOVIČIĆ (slalon, omladinci 10 km), MLADEN GRUJIĆ (slalon, omladinci 7,5 km), DRAGAN PANDUREVIĆ (trčanje, seniori), MIROSLAV KOPRIVICA (trčanje, juniori), MLADEN GRUJIĆ (trčanje, mlađi omladinci), SSK (trčanje, stafeta seniori), SSK (trčanje, stafeta juniori), SSK (trčanje, stafeta stariji omladinci), SSK (trčanje, ekipno)

SREBRO

DEJANA HANAK (slalom, mlađe pionirke), DRAGAN PANDUREVIĆ (slalon, seniori), DRAGAN MILIĆ (slalon, omladinci, 10 km), MARINKO SAMARDŽIĆ (trčanje, seniori), TIHOMIR MILOSAVLJEVIĆ (trčanje, stariji omladinci), DRAGAN LUČIĆ (trčanje, mlađi omladinci), ROBERT BRUDAR (slalom, seniori)

BRONZA

DRINA LOMIGORA (slalom, mlađe pionirke), EDHEM FOĆO (slalom, mlađi pioniri), IGOR LATINOVIĆ (slalom, stariji pioniri), SLAVIŠA JOVIČIĆ (trčanje, juniori), MIRKO TOPALOVIĆ (trčanje, mlađi omladinci), BOJAN VUKOJEVIĆ (slalom, mlađi omladinci)

1985/86.

ZLATO

VLADIMIR PAPOVIĆ (veleslalom, mlađi pioniri), VLADIMIR PAPOVIĆ (slalom, mlađi pioniri), TIHOMIR MILOSAVLJEVIĆ (trčanje, stariji omladinci), MIRKO TOPALOVIĆ (trčanje, mlađi omladinci)

SREBRO

SENAD LOMIGORA (veleslalom, mlađi pioniri), IGOR LATINOVIC (veleslalom, stariji pioniri), DRINA LOMIGORA (slalom, mlađe pionirke), SENAD LOMIGORA (slalom, mlađi pioniri)

BRONZA

LEJLA TRBONJA (slalom, mlađe pionirke), MLADEN GRUJIC (trčanje, stariji omladinci), SSK (stafeta seniori), PANDUREVIC, GRUJIC, MILOSA VLJEVICI, SSK (stafeta omladinke), VIŠNJEVAC, ŽDRALE, ŽDRALE)

1986/87.

ZLATO

AIDA SELMANOVIC (veleslalom, starije omladinke), PREDRAG ZORIĆIĆ (veleslalom, seniori), KOVAC DARKO (veleslalom), LOMIGORA DRINA (slalom), SENAD LOMIGORA (slalom), MIRELA PASOVIĆ (slalom, seniorke), PREDRAG ZORIĆIĆ (seniori, slalom), THOMIR MILOSAVLJEVIĆ (trčanje, juniori), MLADEN GRUJIC (trčanje, apsolutna kategorija, 10 km), MLADEN GRUJIC (trčanje, stariji omladinci), SSK (trčanje, stafeta starijih omladinaca), SLAVENKO, MIROSLAV i DRAGAN LUČIĆ

SREBRO

EDIN HODŽIĆ (veleslalom, seniori), ZORAN PERUŠINA (veleslalom, mlađi omladinci), SENAD LOMIGORA (veleslalom), ZORAN PERUŠINA (slalom, seniori), DRAGAN PANDUREVIC (trčanje, seniori), DRAGAN PANDUREVIC (apsolutna kategorija u trčaju, 15 km), DRAGAN LUČIĆ (trčanje apsolutna kategorija, 10 km), DRAGAN LUČIĆ (trčanje, stariji omladinci), SSK (trčanje, seniorska stafeta, T. MILOSA VLJEVIC, D. PANDUREVIC, M. GRUJIC)

BRONZA

ČEDOMIR TANACKOVIĆ (slalom, cicibani), DRINA LOMIGORA (veleslalom, mlađe omladinke), MIRKO TOPALOVIĆ (trčanje, stariji omladinci), SSK (trčanje, stafeta seniora, M. SAMARDŽIĆ, S. JOVIĆIĆ, NJ. KOPRIVICA), SSK (trčanje, stafeta juniorki), MILJANA ŽDRALE, MLAĐENA ŽDRALE, VENERA JEFTOVIĆ)

1987/88.

ZLATO

DRINA LOMIGORA (slalom, starije pionirke), SENAD LOMIGORA (slalom, stariji pioniri), VLADIMIR POPOVIĆ (veleslalom, stariji pioniri), MIRZA FOĆO (slalom, mlađi omladinci), PREDRAG ZORIĆIĆ (slalom, seniori), ROBERT BRUDAR (superveleslalom, seniori), MLADEN GRUJIC (trčanje, juniori, 30 km), MLADEN GRUJIC (trčanje, juniori, 15 km) MLADEN GRUJIC (biatlon, juniori, 15 km), MLADEN GRUJIC (biatlon, juniori, 10 km), MIRKO TOPALOVIĆ (trčanje, stariji omladinci, 20 km), MIRKO TOPALOVIĆ (biatlon, stariji omladinci), ALEKSANDRA MILIĆ (trčanje, starije pionirke, 5 km), MILIĆ ALEKSANDRA (trčanje, starije pionirke, 10 km), ALEKSANDRA MILIĆ (biatlon, springi), BEKIM BABIĆ (trčanje, stariji pioniri, 10 km), BEKIM BABIĆ (biatlon, sprint)

SREBRO

DRINA LOMIGORA (veleslalom, starije pionirke), SENAD LOMIGORA (veleslalom, stariji pioniri), DRINA LOMIGORA (slalom, mlađe omladinke), VLADIMIR POPOVIĆ (slalom, mlađi omladinci), ROBERT BRUDAR (slalom, seniori), PREDRAG ZORIĆIĆ (superveleslalom, seniori), EMINA ČURIĆ (slalom, cicibane), NEDIM LOMIGORA (slalom, cicibani), DRAGAN PANDUREVIC (trčanje, seniori, 30 km), DRAGAN PANDUREVIC (trčanje, seniori, 15 km), MIRKO TOPALOVIC (trčanje, stariji omladinci, 15 km), MIROSLAV LUČIĆ (trčanje, mlađi omladinci, 10 km),

MIROSLAV LUČIĆ (trčanje, mladi omilači, 20 km), **ALEKSANDRA MILIĆ** (biatlon, starije pionirke), **ANA MARILOVIĆ** (trčanje, starije pionirke), **ANA MARILOVIĆ** (biatlon, mlade pionirke), **NEDA KEŠELJ** (biatlon, sprint), **ALEKSANDAR MILIĆ** (biatlon, mladi pioniri), **DALIBOR KEŠELJ** (trčanje, mladi pioniri), **DALIBOR KEŠELJ** (biatlon, sprint), **BEKIM BABIĆ** (biatlon, stariji pioneri), **LJUBIŠA SAMARDŽIJA** (trčanje, mladi pioniri)

BRONZA

SENAD LOMIGORA (sakom, mladi omilači), **SINIŠA PARADŽINA** (sakom, seniori), **BOJAN ČELIKOVIC** (sakom, cicibani), **DRAGAN PANDUREVIĆ** (biatlon, seniori), **ANA MARILOVIĆ** (biatlon, mlade pionirke, sprint), **NEDA KEŠELJ** (biatlon, mlade pionirke), **ALEKSANDAR MILIĆ** (trčanje, mladi pioniri), **ALEKSANDAR MILIĆ** (biatlon, sprint), **LJUBIŠA SAMARDŽIJA** (biatlon, mladi pioniri)

GALERIJA ŠAMPIONA

Robert Brudar · da je bilo strpljenja

Jedna smučarska priča nije ispričana do kraja. Jugoslovenska reprezentacija u spustu, koja je bila formirana u vrijeme priprema za 14. zimske olimpijske igre, razdelila se nakon pet godina postojanja, neobaviještenog zadatka, ostavivši iza sebe i svoje pomalo razočarane junake. Jedan od njih je i član SSK Robert Brudar.

Prvak Bosne i Hercegovine u raznim kategorijama bio je, kako sam kaže, deset-petnaest puta, ne sjeca se tačno, a u jugoslovenskoj konkurenciji sakupio je ukupno šest medalja, od kojih su dvije zlatne. Najdraži rezultat?

— Pa onaj kad sam na Jahorini 1985. postao seniorski prvak Jugoslavije u spustu. Poslije ove medalje rekao sam da se nisam nadao zlatu, da ne pomislio da sam prepotentan, a u stvari sam vjerovao da mogu

biti prvi. Znao sam to poslije zvaničnih treninga pred trku veli Robert.

Neostvarena želja?

— Žao mi je što se priča o jugoslovenskim spustalima prekinula na pola puta.

Zadto je, u stvari, propao projekat YU spusta?

— Zato što nije bilo strpljenja. Ekipa je posjedovala pet godina, nakon kojih je bilo planirano da se nadamo među dvadeset najboljih spustala svijeta, a to je, realno, bilo previše. Zadim, nije bilo para? Mislim da je mnogo ranije trebalo procijeniti ima li para ili ne i tek poslije te procjene donijeti odluku hoćemo li spustati ili ne. Da je srojevremeno bilo para i strpljenje, danas bi, možda, bilo i rezultata. Ovako, za pet godina nije se moglo učiniti više.

Sput u Sarajevu jednom mora krenuti s mrtve tačke. Možemo li očekivati Roberta Brudara jednog dana u ulozi trenera spustata?

— Na žalost, ne možete. Poslije svega, ne mam više volje. Pri kraju sam studija ministarstva i za to su vezane sve moje ambicije — kaže Robert Brudar.



Tone Vogrinc čestita Brudaru Robertu 13. 02. 1986.

na prvom mjestu SFRJ u smuku 1986. godine

Mladen Grujić · nada jugoslovenskog biatlona



Biatlonac MLADEN GRUJIĆ

Kad je kao učenik šestog razreda osnovne škole zakoriočio u SSK, već poslije nekoliko treninga pokazalo se da Mladen Grujić nije aječak iz serije. Poslije dvije godine bio je u vrhu među bosanskohercegovačkim smučarskim trkačima svog uzrasta, da bi, nakon što je inkasao sklonost prema biatlonu, prije tri zime postao juniorski reprezentativac Jugoslavije, a od prošle sezone i standardni član reprezentativnog sistema. Danas, sa devetnaest godina, imže sebe tri zlatne medalje za prvenstvo Jugoslavije, a pred sobom—sjajnu perspektivu.

Grujić je prehodnik generacije mlađih biatlonaca SSK koji su se probili u jugoslovenski vrh, klijud klupskega uspjeha vidi u sljedećoj činjenici:

— Tu nema velikih tajni, jer za sve su najvažniji normalni uslovi za rad, odnosno realizaciju programa stručnog tima. A u tome se, i pored materijalnih nevolja, u Klubu uglavnom uspijeva.

Perspektiva biatlona u Jugoslaviji?

— Kako je sada krenuto, biaton ima danši da dobije značajnije mjesto u jugosloven-

skoj smučarskoj porodici. Vraćeni smo u YU skupu, što znači više novca, stručniju rad, više sistematičnosti i više treninga, čime se stvaraju uslovi da se probije određeni plafon koji je s vremenom dostignut kaže Mladen.

Grujut je trostruk juniorški prvak Jugoslavije, tek na pragu seniorske konkurenčije, pa je normalno i očekivati ambicije na međunarodnom planu?

— Teško je nešto više o tome govoriti. Sad sam na oslavljenju vojnog roka, a kad se vratim među crnile već ću biti senior. Od ambicija mogao bih govoriti o olimpijskoj normi za nastup na Zimskim olimpijskim igrama u Albertvili. To je želja koju bih, nadam se, mogao ostvariti.

Na kraju, evo šta o ovom nadarenom i vrijednom momku kaže njegov trener Marinko Samardžić:

— Kompletan sportista, kao rijetko ko. Imada je i za košarku, plivanje, nogomet, gimnastiku. Posjeduje izvanredne ljudske kvalitete, ima osjećaj za sređenje, fleksibilan je, umiran. Jednostavno, sa devetnaest godina već kompletna ličnost. Omiljen je u klubu, reprezentaciji, među konkurentima. Mladen Grujić je, uz Janeza Ožboltu, najperspektivniji jugoslovenski biatlonac.

Držimo mu palčeve.

SKICA ZA PORTRET SMUČARA DRAGUTINA KOSOVCA

I U RATOVANJE NA SKIJAMA

Zakasnio je minut-dva na zakazani razgovor u svom kabinetu u poslovnoj zgradi „Energoinvesta“, pravdujući se kašnjenjem tramvaja. I to jutro prvi čovjek najvećeg prirednog sistema u zemlji, manjom doživotnog sportista, smučara, zakletog pjetlaka, prevalio je svoju redovnu turu linijama gradskog saobraćaja do radnog mjesta, da bi se, između pet-deset važnih sastanaka, na tren vratio smučarskim uspomenama. Krenuli smo od početka...

— Prije rata u Sarajevu se, uglavnom, tekmčilo u smučarskom trčanju i skokovima, dok će alpske discipline početi da se razvijaju kasnije — priča Dragutin Kosovac. — Što se mene лично tiče, prevo skijanje bilo je na „dugunci“ od bureta u Kevrini potoku. Kasnije, kad sam sebi, od para zaredenih davanjem instrukcija desima iz nižih razreda, kupio prve skije, onda sam skiao na Betaniji svakodnevno, a kasnije na Crepoljskom i Jahorini. Bjeladnica je bila udaljena i pristupačna samo starijim planinarima.

— Inače, prije rata samo je SSK bio isključivo smučarski klub, a ostale smučarske aktivnosti odvijale su se u okviru planinarskih društava. Zbog raje s kojom sam bio, ja sam se učlanio u Hrvatsko planinarsko društvo Bjeladnica, koje je imalo kuću na Bukoviku. U okviru Društva smo stvorili i jednu omladinsku grupu, koja je prerasla u omladinsku sekciju pod snažnim uticajem nas komunista. Pročelnik te grupe bio je Josip Sigmund, koji je bio član Partije, a ja sam bio tehnički vođa grupe.

— U zimu pred sam rat omladinska sekcija je dobila kolibu na Vukelinim vodama na Jahorini. Ja sam bio domaći te kuće cijelu tu zimu. Tu su svake subote i nedjelje održavani sastanci i predavanja za mlade koji su izlazili na skijanje. Sličnog uticaja komunista bilo je i u drugim organizacijama, naročito u Prijatelju prirode.

Je li, uz partijski rad, bilo vremena i za trofeje?

— Moj jedini pravi sportski trofej je drugo mjesto na Prvenstvu Bjeladnice u trčanju na 16 kilometara. Bio sam jed junior, ali sam u trci sa seniorima osvojio drugo mjesto. I danas čuvam tu diplomu. Inače, bilo je to vrijeme odličnih smučara. Sjećam se, recimo, Milana Poluge, koji je trčao u seljačkim pelengovačama, a bio je najbojni na susretu sarajevskih i beogradskih smučara na Kopaoniku.

I onda je rat sve prekinuo...

— Da, i mogu reći da je to smučanje, kondicija, navika na hodanje po planinama, osjećaj za orijentaciju, da nam je sve to jako mnogo pomoglo u partizanima.

Jeste li u ratu bar na tren dozvili u dodir sa skijama?

— Krajem četrdeset prve, početkom četrdeset druge mi smo na Igmanu već imali malu jedinicu na skijama. Ja sam, mislim da je bio februar ili mart četrdeset druge, bio na skijama sa jednom grupom preko Igmana i Bjeladnice na Boracko jezero u Mostarski bataljon.



Dragutin Kosovac u razgovoru sa Borom Radošavljevićem

Drugovanje na skijama nastavili ste cijelog života. Kao visoki funkcijonjer, istaknuti privredničar, raslikovali ste se od svojih kolega po tome što su oni otišli na tribine kao gledaoci, a Vi ste ostali sportista. Kako ste, uz toliko obaveza, uspjeli da cijeli život ostanete smučar?

— *Ja zbog toga nisam nikakva neobična osoba. Šteta je što se sportom ne bavi više njih, jer ipak, bavljenje sportskim aktivnostima omogućava čovjeku da održi fizičku kondiciju, a kad se ima kondicije, onda se lakše živi, i bolje se misli, i lakše se mogu izdržati naporci dnevnog života i rada.*

Ni danas ne propustate nijedan Kup veterana...

— *Nije tečno da ne propustam nijedan. Zadnje dvije godine me nije bilo zbog problema s okom, pa dok nisam otišao na operaciju nisam mogao voziti alpske vožnje.*

Znači, na narednom Kupu veterana se vrataste?

— *Ved sam se vratio krajem prošle sezone, ali nisam bio u treningu da bih mogao na Kup veterana.*

Koliko Vam znači to takmičenje?

— *Znači mi mnogo, i mani i ostalima. Dobre je što se to održava krajem sezone, bez obzira na slabije snježne prilike. Jer, ljudi se onda pripremaju cijelu zimu, treniraju. Ona, to su lijepi trenuci kada se vraćamo uspomenama, lijepim, ali, na falcon, sve čelde smo u prilici i da spominjemo ljudi kojih vidi nema, posev od Čigija, pa Dikdile, Dabe...*

Jeste li i dalje samo na Jahorini ili ste probali i Bjelašnicu?

— *Vozio sam i na Bjelašnici. Ja uvijek strancima pričam kako u Sarajevu imamo velike probleme sa smučanjem, zato što je do staza na Jahorini 28 kilometara od moje kuće, a do staza na Bjelašnici 29, pa ne znamo na koju bismo stranu. Ona se trudim da, ipak, negdje odatle, da ne ostanem u Sarajevu kao Bogdanov magarac. A to je za svijet u inostranstvu frapantno, jer normalno je i u smučarskim centrima da se do staza ide dvadesetak kilometara, a ovdje si iz centra jednog velikog grada samo 28 kilometara daleko od staza.*

— *Moja praksa je slijedeća: pošto imam kuću na Jahorini, gore mi je alpska oprema, ali rezervnu imam u Sarajevu, kao i lauferice, a to je za Bjelašnicu i Igman. Mislim da je dobro što na Igmanu imamo tako dobre i tako uređene staze za trčanje. Šteta je što trikačkih staza nemamo i na Jahorini, a mislim da bi se moglo uređiti bez velikog troška.*

Šta je lijepo, Jahorina ili Bjelašnica?

— *Lijepo je i jedna i druga. Staze na Bjelašnici su teže i alpski bolje a Jahorina sa svojom širokom, onim plećima na kojima se može praviti izbor, sigurno ima svoje prednosti.*

Najljepša uspomena sa smučarskih terena?

— *Sve je to lijepo. No, čovjek zapamtiti neki detalj. Recimo, jednom smo bili na Bjelašnici, pedesetih godina, bio je mart. Prenoćili smo u Opservatoriji, gdje je radio meteorolog Nepomucki.*

Ujutro smo skijajući krenuli nasad za Pazarč i ja sam u jednom smuku na Krvavcu ostao bez kape, bareme, koja mi je spala u vođnji. Nišam se mogao vratići, bilo je isuvršile naporno. Otišli smo. Međutim, iduće jeseni, negdje na Treškavici, nadje me jedan planinar i pita „Jeste li Vi Kosovac?“. Velim da jesam, a on izvadi moju kapu i pita „Je li ovo Vasa kapa?“ Kad je kao na Bjelajnicu, našao ju je, dioniču Nepomuckom, ovaj mu rekao Ćija je i čovjek je čuvao do jeseni...

Kao aktivista SSK bili ste na čelu grupe ljudi koja je godinama radila posao koji je bio ključan za traširanje puta Sarajeva prema 14. zimskim olimpijskim igrama. Dali ste nesetičan doprinos i u pripremama i organizaciji samih Igra. Jesu li sva Vara očekivanja kao smučare, smučarskog radnika, poslije ZOI ostvarena?

– Mislim da su SSK i njegovi aktivisti, svojim naporima i organizovanjem sportsa u Sarajevu, na Jahorini, organizovanjem prvih takmičenja, kasnije omladinskih kriterija, pa evropskih kupova, ne samo dali inicijativu nego i stvorili uslove i dovele do Olimpijade u Sarajevu. Mislim, a sada se to pokazuje, da je bilo steta što ti smučari nisu više bili uključeni u poslove oko organizacije Olimpijade. Zbog toga su se veze sa svjetskim federacijama dosta prekinule. I planine u profesionalnim organizacijama ne drže smučari. To ima uticaja na kvalitet smučanja, a i na to da imamo malo međunarodnih sportskih takmičenja. To je steta i za sport i za turizam. Mislim da bi na tome trebalo raditi.

– Zatim, tradicija i masovnost, koja u Sarajevu postoji, nije dovele do kvaliteta, do novih rezultata na planu vrhunskog sportsa. Tako se moja nadanja, na žalost, nisu osvterila. Mi smo ček, što se tiče kvaliteta smučanja u jugoslovenskoj konkurenциji, negdje iza onog što smo bili prije ZOI, u vrijeme Bjelkovića, Gašića, Pešovića. A mislim da Sarajevo ima famu, posebno u smuku, koji je, ipak, najatraktivnije skakačke disciplina, jer imamo dvije staze, od kojih je Jahorinska idealna za trening. Isto tako nije mi jasno zašto smo zastali sa skokovima, pored onakvih skakaonica, ljetopica, na Malom polju. Moglo bi se mnogo više učiniti.

U čemu vidite rješenje tih problema?

– U organizovanijem radu. Međutim, moram reći da je ogroman doprinos Olimpijadi gradu. Promjenjila je Sarajevo, dala mu novo mjesto u svijetu. I mislim da je teško procijeniti sve što je ona dala....

Šta Vas najviše raduje u novom, olimpijskom Sarajevu?

– Najviše me raduje kada subotom i nedjeljom vidim djecu sa klizaljkama i smučkama preko ramena kako se motaju po Čarliji. Jedni idu na Bjelajnicu, drugi na Jahorinu, jedni na Zetru. Milo mi je kad vidim da se omladina bavi sportom i da ga voli.

SARAJEVO '84

Bila je to najveća sportska manifestacija na svijetu, manifestacija sa više od pola miliona učesnika i preko dvije milijarde gledalaca. Odigravala se februara 1984. godine u Sarajevu koja je tih olimpijskih dana bila ogromno velovima snijega. Snijeg i ljudi stvorili su ambijent koji je predsjednika MOK-a Huana Antonija Samarana naveo da ZOI Sarajevo '84 proglaši najboljim zimskim olimpijskim igrama u istoriji.

Počelo je 8. februara 1984. veličanstvenom ceremonijom otvaranja Igra na olimpijskom stadionu Kolevo. U olimpijskom salonu natjecalo se 1.510 sportista iz rekordnog broja od 49 zemalja. Uz nezaboravan program, igre je otvorenima proglašio predsjednik Predsjedništva SFRJ Mika Špirjak, olimpijski plamen na stadionu zapalila je jugoslovenska reprezentativka u umjetničkom klijanju Sanda Dubravčić, a čast da položi zakletvu u ime sportista i sudija pripala je smučarskom asu Bojanu Križiću i dugogodišnjem članu SSK dr Miodragu Peroviću.

Istinska bajka negamisliva je bez snijega, raskošne bijeline. A u Sarajevu je i snijega i

bijeline bilo u izobilju, tako da su smučari alpinci u više navrata morali da pomjeraju terminne svojih takmičenja, što je povećavalo neizvjesnost, da bi na kraju i na Bjeladinci i na Jahorini bile ispisane najčešće olimpijske priče.

Jednu od najuzbudljivijih ispisao je američki spustac Vilijam Bill Danson. Momka iz Kalifornije, mnogi nisu znali, sve dok se preko noći nije sljedao u utori senzacionalnog pobjednika jednog od najtežih spustova na svijetu – onog u Veneciju. Bilo je to dvadesetak dana prije početka 14. zimskih olimpijskih igara. Plavokosog Amerikanca su zapamtili, ali još uvijek niko nije uzimao za osbiljno njegove razmetljive izjave o tome kako je u Sarajevo došao da bude olimpijski šampion.

A Bill je opet uspio i tako postao prva zvijezda igra u Sarajevu (zvijezdu i bronzu osvojili su Švajcarac Peter Mitter i Austrijanac Anton Stajner). Svoju prvu izjavu „Obogatiti se koliko god budem mogao“, Danson de godinu dana kasnije realizovati i kroz film o njegovom životu, ali na sportskom polju



XIV ZOI 1984 - SARAJEVO


Veteran JAŽIĆ AHMED nosi olimpijsku baklju 1984. godine

uzetud će nastojati da očuve staru slavu. Što sportska nesreća (teža povreda), što nesrećni život i na kraju sukob sa trenerima, doveđe ga u situaciju da za olimpijskog šampiona neće biti mjesto u američkoj ekipi za Kalgari '88.

Spusat je prva smučarska disciplina, ali za nas Jugoslovane još atraktivniji je bio veleslalom. Trideset hiljada ljudi došlo je na Bjelaljiku da budu Juretu Franku, Borisu Streli i Bojanu Križaju. Došli su se jednom željom – da proslave prvu jugoslovensku olimpijsku medalju u zimskim sportovima. A proslavljalo ju je na kraju veleslalomskog dana dvadeset miliona Jugoslovena. Novi junak igara postao je 22-godišnji student iz Nove Gorice Jure Franek, junak sa srebrnom medaljom oko vrata.

Neponovljivoj atmosferi stavlja domaćina podlegli su i inozemni izvođači, pa je do neke u drugi plan potisnuto veleslalomsko olimpijsko zlato Švajcarca Maksa Juleme, i u svijet je emitovano bezmalo stupio više fotografija srebrnog Jureta, nego zlatnog Maksa. Razlog je jasan: kad su osam godina ranije u Innsbruku organizovana olimpijska takmičenja, Austrijanci su konstatovали kako su za njih Igre uspješne od trena Klamerovog trijumfa u spustu. Ovoga puta Jure Franek je učinio ključni karak da ZOI Sarajevo '84 budu uspješne do kraja, mada je veleslalom vođen negdje na polovini olimpijskog programa.

Mudki slalom donio je novo olimpijsko razočarenje Bojanu Križaju i veliku radost braći



Prvi Jugoslov u olimpijskom medaljom u zimskim sportovima: Jure Franko (ZOI Sarajevo '94)

Fili i Stivu Meru. Da tada se činilo da će Merovi jednom blijedom sezonom okončati sjajne karijere.

U Svjetskom kupu ništa im nije polazilo za rukom, u Parizu su čak uhvaćeni kako koriste svoju nevjerojatnu sličnost i mučkaju sa startnim brojevima. U Sarajevu bili su to opet stari momci iz Jakime – Fili je pripao stolomsko zlato, Stivu srebro, a Francuzu Dideu Buveu bronza.

Život piše čarobne priče, a jednu od takvih, što opet na bašku liče, na dan kad se vozio olimpijski stalon, ispisao je na dvije strane okeana, u Sarajevu i Jakimi u američkoj državi Washington. U Sarajevu je Fil Mer vozio svoju zlatnu olimpijsku triku, a u Jakimi taj isti Fil Mer postao je otac. Na konferenciji za štampu olimpijski šampion nije mogao da skrije suze.

Inače, vlasnici stolomskog zlata i srebra Fil i Stiv Mer, pošto su ostvarili sve planove,

nisu više imali strpljenja. Vozili su jed dvije-tri trike u Americi i završili karijeru, ne došedri u Evropu na zavjetak Svjetskog kupa.

Jahorinom, gdje su se takmičile alpske smučarke, carovale su iznenadjenja. Nije to jedino bilo pobjeda Švajcarkinje Mikeli Fidini u spustu. Ali ko je računao na Amerikanku Debi Armstrong u veleslalomu, kad je Debi u Sarajevu stigla sa samo jednim trećim mjestom. Ali, sa Jahorine Armstrongova se vratila kao olimpijska šampionka, srebro je pripalo njenoj zemljakinji Kristin Kuper, a bronzu Francuzkinji Perin Pelet.

Debi je prije ZOI bio jednom bila treća, a Paoleti Magoni do tada nije uspjela da se uopste popne na pobjedničko postolje. No, to joj nije smetalo da na Jahorini ponese olimpijsko zlato u stolomu.

Debi i Paoleta, kao ustalom i toliko šampiona prije njih, nikada nisu ponovili sarajevsku formu, ali ostaju upisane u vječnoj Rati olimpijskih šampiona.

Takmičenje smučara skakača na igmanskom Malom polju pratilo je oko 110.000 gledalaca, 30.000 na 70-metarskoj i 80.000 na velikoj skakaonici. Dovelo ih je želja i nuda da bi se olimpijskih visina mogao domoci i Primož Ulaga. Želje im se nisu ispunile, jer Ulaga je na maloj skakaonici bio pretpodjeđen, a na većoj tek 13. No, prisustvovali su vrhunskom nadmetanju Fincu Matiju Nikenenu i istučnog Nijemca Jensa Vajsfloga. Njih dvojica su olimpijsku stavu podijelila na dva jednaka dijela – Vajsflog je ponio zlato sa manje i srebro sa veće skakaonice, a Nikenena srebro sa 70-metarske i zlato sa 90-metarske skakaonice.

Bil Johnson je bio prva medijska zvijezda Igara u Sarajevu, a njihova istinska junakinja bila je 29-godišnja Finkinja Marja-Lisa Hamalainen, „Snežna kraljica sa Igmana“, kako su je prezvali novinari. Kraljica sa trorogom laponskom plavo-bijelom smučarskom kapom ponijela je u Finsku tri zlatne medalje, na 5, 10 i 20 kilometara, bronzu

u treći stafetu i raspalmsalu ljubav sa kolegom iz finske reprezentacije Harjäm Kirvesniemijem, koja će ubrzo biti krunisana brakom. Marja Liza Kirvesniemi će, polto je u međuvremenu postala i majka, pokututi i u Kalgariju četiri godine kasnije, ali ispostaviti se da je sve svoje glavne uloge odigrala na igmanu.

Švedanin Tomas Lari Westberg šampion je najatraktivnije trke na igmanu, triatloškog maratona, ostavivši na putu dugom 50 kilometara svog zemljaka Andersa Svana sa zaostatkom od samo 4 stotinice.

Junak takmičenja u biatlonu je 25-godišnji zapadnjemalčki vojnik Peter Angerer, komu je pripalo zlato na 20 i srebro na 10 kilometara, dok je olimpijski šampion u nordijskoj kombinaciji 29-godišnji učitelj iz Norveške Tom Sandberg.

U hokeju prema očekivanju – zlato SSSR, srebro ČSSR, bronza Švedska. Najveće razočarenje – olimpijski šampion iz Lejk Plesida, ekipa SAD, koja je na kraju tek sedma.

Junak sanjačkih takmičenja na Trebeviću je Italijan Paul Hildgartner, u bobu zlatni dvojed Čine Hope i Šauerhamer iz Njemačke DR, a u četvorosjedu najbolji su opet njih dvojice u društvu sa Vecigom i Kirchnerom, ispred druge posade Njemačke DR.

Na pisti za brzo klizanje nije bilo pravog naslednika Erika Hajdene, koji je u Sarajevu priautan u svojstvu komentatora ABC-a, ali ni bilans letočne Njemačke Karin Enke nije za potcenjivanje – osvojila je po dvije zlatne (1.500 i 1.000 metara), i dvije srebrne medalje (3.000 i 500 metara).

Kruna svake zimske olimpijade je takmičenje u umjetničkom klizanju. Takmičenja u Zetri imala su posebnu draž, jer je praktično došlo do stopostotne smjene na svjetskom vrhu. Junaci takmičenja sportskih parova su Sovjeti Elena Velova i Oleg Vasilev, koji

uspjedno nastavljaju tradiciju Rodnjine i Zajceva, a među plesnim parovima britižariju Britanci Dtejn Torvil i Kristofer Dean.

Nastup klizača donio je uzbudljivi okraj Amerikanca Skota Hamiltona i Kanadankine Brajan Orser. Sudije će „za diskut“ bolje ocijeniti Hamiltona i proglašiti ga olimpijskim šampionom, što će mnogi prokomentarirati kao „nezaskuđeno“. Skot će poslije Sarajeva otiti u profesionalce, a Brajan Orser ponovo probati pred svojom publikom u Kalgariju. Ali, tamo će ga nadmašiti drugi Amerikanac, njegov imenjak Brajan Bojtana.

Među klizačicama s oreolom svjetske prvakinje u Zetru je stigla Amerikanica Roselin Sammers, ali kao prva zvijezda svjetskog klizanja kući će se vratiti sjajna buduća glumica Katarina Vit iz Njemačke DR, dvostruka evropska šampionka, dok se Sammersova morala zadovoljiti srebrom. Deseto mjesto pripalo je Jugoslavenki Sandi Dubravčić. Time je počela klizačka era Katarine Vit, koja će kulminirati trijumfom u Kalgariju, nakon kojeg će se i ova brilljantna klizačica povući sa sportske scene.

Bio bi to sile nezaboravne sportske priče koja se odvijala februarskih dana 1984. godine u Sarajevu, priča koja nije mogla proći bez kraljeva, prinčeva i princeza, kosmonauta, zvijezda svjetskog šou biznisa, jer Sarajevo je tih dana bilo istinska prijestonica ne samo sportskog svijeta. A u sjajci priče o olimpijskim šampionima ostalo su hiljade i hiljade entuzijasta, koji su bojeli i danju i noću, kako neko lijepo zapisa i po 25 sati dnevno, da bi ono o čemu su decencijama sanjali – uspjelo. A uspjeh jednostavno nije mogao biti veći od onoga što su svijetu pružile 14. zimske olimpijske igre.

Iza „najboljih zimskih olimpijskih igara u istoriji“ i ovog puta je stao i Sarajevski smučarski klub, baš kao što je stao iza svih akcija iz kojih se srojevremeno radila sarajevska olimpijska kandidatura. Članova SSK tih dana nije bilo među gledaocima, svi su bili s onu stranu olimpijske priče.

IN MEMORIAM oni su stvarali SSK

Vrijeme okrutno odnosi – ljude. Prije pet godina, kad smo proslavljali 55. godišnjicu formiranja Kluba, slušali smo uspomene Bobana Nića, Vlado Hrisafovića, Aleksandra Trumčića, a Josip Dabo i Redošta Đodža učestvovali su u pripremama proslave, uređivanju građe za knjigu o SSK. Danas, umjesto davnih ljudi, pet humki čuti o vremenima u kojima je život pisao sarajevske bijele priče.

Boban Nić, smučar, trener, majstor za pravljenje skija, sekretar Saveza, autor je prvih cijelovitih zapisa o događajima na sarajevskim planinama prije i poslije drugog svjetskog rata. Nakon čika Bobana, i ostanjajući se na njegove latove godinama kapisivanih sjedanja, na posao slaganja događaja u jedinstven smučarski mozaik prionuli su drugi. Boban je dođekao izlaženje prve knjige, ali smrt je, na telost, došla prije 14. zimskih olimpijskih igara. Da je zakazana godišnja dvije, jedna smučarska priča bila bi zaokružena do kraja.

Kad su ga počele svestrati godine, Vlado Hrisafović je povjerio najbližima: „Kad

umrem, moj pepeo raspite po bjelohničkim prostranstvima“. Toliko je žudio za planinom svoje mladosti, svog života. Prvi spust u Bosni i Hercegovini bio je na Bjelohniči i zvao se „Vladin spust“, po imenu čovjeka koji se nikada nije takmičio, čovjeka koji je bit sportska viđa u učenju, u vječitom stvaranju novih smučara, a uticak sportskih pobjeda ostavljao je drugima.

Tih čovjek iz svih organizacionih komiteta, Josip Dabo. Odradio je svoj černi dug i na 14. zimskim olimpijskim igrama i – otiaš zauvjek. Dobro smučar i talentovan smučarskoškač u mladosti, postao je sjajan uređivač staza, smučarski sudija, odličan trener – organizator kome bi bilo mjesto u bilo kom olimpijskom komitetu. Ali, bolest najčelde „hira“ baš najbolje.

Đodžo! Ime nije trebalo ni govoriti, jer u smučarju u Sarajevu, BiH, dovoljno je bilo redi njegovo prezime. Dugogodišnji prvi čovjek SSK, kad su počele pripreme za 14. zimske olimpijske igre, stao je na čelu Odbora za sport OK ZOI i, zajedno sa svojim dugogodišnjim drugovima i saradnicima




Vlado Hrisalović



Božidar Ilić



Aleksandar Trumić



Radostav Điodžić

sa Javorine i Igmanu, stvar je doveo do kraja nebriljantan način, kao što je to činio godinama na jahorinskim kupovima, igmanskim marševima, na desetinama prvenstava. Činilo se kao da je od brda odvaljen, iz njega je zrakla neiscrpana energija, a između se krila njezno srce, koje jednoga dana više nije izdržalo.

Akademik Aleksandar Trumić nije mogao da prisustvuje proslavi 55-godišnjice SSK, ali ju je dodivljavao iz bolesničke postelje. Njegovi najbliži kada su je na noćnom stočiću do poslednjeg časa činio knjigu o SSK, pokazujući tako do kraja života odanost Klubu u čije je stvaranje i nast upradio pola života. SSK je bio jedna od njegovih najdražih ljekova, vjerojatno i najdraže, a toliko toga učinio je, stvorio je, sagradio je akademik Trumić.

Papir je tijesan, a štamparska boja tako nemodra. Stoga ova retke opećenici, pet studova SSK u proteklim sedam decenija, zahvatite kao zaista skromni doprinos njegovovanju uspomene na Bobana Ilića, Vladu Hrisavovića, Josipa Đabu, Radislava Đidovića i Alek-sandera Trumića. Klub koji su stvorili i učinili trebao bi učiniti i više.



Josip Dabo

VIJEK NA SKIJAMA

SLIČICE IZ SMUČARSKE ISTORIJE

Dokumenti sušturi da bi se moglo verovati konkretnijim podacima, ali u ovom vremenu naveliva se jedan vijek od kada su prve skije stigle u ove prostore. Nakon što je Austro-Ugarska 1878. godine okupirala Bosnu i Hercegovinu, „tek“ 21. septembra 1892. godine formiran je Bosanskohercegovački turistički klub, drugo planinarsko društvo uopšte u jugoslovenskim krajevima, koje će četiri godine kasnije napraviti i svoju planinarsku kuću pod vrhom Trebevića. Članovi Bosanskohercegovačkog turističkog kluba će krećuti ka ovoj kući za zimskih mjeseci upoznati čari novog sporta – skijanja. Međutim, skije su okusile bosanski snijeg i prije ovog događaja . . .

Austrougarska vojska je u svom sastavu imala i jedinice koje su tokom zime vježbale takođe patrulja trčanje, s ciljem da se brže kreću u zimskim uslovima. Konkretnih zapisa o tome nema, ali bi se sigurno uvidom u dokumentaciju iz toga doba, u nekom od bečkih arhiva moglo pronaći podatak o, recimo, trebovanim skijama u jedinicama u Bosni. U nekim kasnijim do-

kumentima, kad su sjedanja još sasvim sujela, govori se o „ski-patruljama austro-ugarskih vojnika u Kalinoviku, na Bjelajinići“ („Nale Žepote“ broj 8, Sarajevo 1929. godine, strana 14). Ali, sjedanje dugogodišnjeg člana Ski-kluba Svetišta Hristovica, o kome smo pisali u knjizi „Tragom smučarske stazi“, govore sasvim dovoljno.

„Samo što je okupator 1918. godine otišao iz Sarajeva, jedan dječak iz Mahala protračao je Obalom noveti skije. Iznenadili se. Otkud dječaku skije? Brat Vlado pade za dječakom pitajući ga da li bi ih prodao. Momčić se razumija. Velji: „Evo na Bistriku kolika hoteli. Cigani otvorili baraku, čitava ih je kamara, a ja više nišam mogao da ponesem. Djabe“. Dječak odi dalje Obalom. Vlado i Jakov Trifković padurile do kasarne. Dječak ih nije prevario. Tamo su zakta bile skije. „Ponijeli smo desetak pari, tako da je brzo održivo naše prvo skijalište kod Pivare . . .“

Dakle, skijanje u Bosni i Hercegovini bilo je i u prošlom vijeku. No, do njegovog ma-

zvaničnog širenja među stanovništvom dolazi tek nakon prvog svjetskog rata. Listajući stare dokumente u Vijećnici, nađili smo nekoliko novih tekstova u raznim izdanjima koji govore o smučanju.

Recimo, „Jugoslovenski sport”, koji je dvadesetih godina izlazio u Sarajevu (Vlasnik Radmilo Grdić, odgovorni urednik Mustafa Mušić) u svom 20. broju od 13. septembra 1923. godine u tekstu pod naslovom „Zima se primiče”, između ostalog, piše:

„... Potrebno je da se za vremena nabavi sav pribor za zimski sport. U ovom nam je primjer Sportski klub Slevija, pa se nadamo da će njezin poziv sportadima da se zajednički naruči pribor za zimski sport naći dobar odziv među prijateljima zimskog sportsa i da će naše sportska društva pre nastupa jake zime biti spremna za lepo zimsko ulivanje...”

„Jugoslovenski sport” nešto kasnije svoje čitaoce izvještava da je Slevija počela sa gradnjom planinske kuće na Mrtnjanu, površi Pazarica...

„Od kakve će koristi biti ova koliba za izletnike na Bjelašnicu preko Pazarica izlino je spominjati. Njene blagodeti osetiće naši skijali već ove zime” – piše „Jugoslovenski sport” u broju 23 od 4. oktobra 1923. godine, da bi sedam dana kasnije u nadahnutom kazivanju nepotpisanog reportera zapisala „Združje je podignuta kuća na Mrtnjanu”.

„I zima ima na Bjelašnici svoje privlačive lepote, a osobito za skijale je to pravi Eldorado. Njite drugo oko nego beli snežni pokrivač, a iznad tebe plavo nebo, a ti kao perce juriši na tvojim brkljama od jedne visine do druge. Lako ti je telo, a laka i vesela tvoja duša...”

U istom broju najavljena je Međunarodna zimska međejfa u Šamoniјu 1924., odnosno I. zimske olimpijske igre.

Slevija, kao planinarski klub, prva će poslije rata ponijeti smučarsku takmiču bosanskim planinama, ali ključni korak na utemeljenju smučanja u našim krajevinama učinio je Ski-klub, koji je u Sarajevu formiran krajem 1928. godine. Ako je do sada i bilo nekih dilema oko godine osnivanja prvog smučarskog kluba u Bosni i Hercegovini, razbijaju ih tekst u „Našim ljetopisu” broj 8, iz 1929. godine u kom je piše na 17. strani:

„... a prije par mjeseci, krajem prosinca godine, osnovan je u Sarajevu Ski-klub, koji je svojim dosadašnjim radom već umno-go doprinio da se već sada može konstatovati veliki uspjeh u širenju ovog plemenitog sportsa među mladeži i ostalim ljubiteljima sportsa...”

Krajem te godine u „Jugoslovenskom listu”, koji takođe izlazi u Sarajevu (broj 2 od 10. decembra 1929.) nalazimo izvještaj sa skupštine Ski-kluba, u kom je se, između ostalog, kaže...

„Pristupilo se izboru nove uprave, u kojoj su ušli kao predsjednik sarajevski advokat dr Branko Kaluderović, potpredsjednik g. Vladimir Grahovac, tajnik g. dr Miroslav Debeljak, sekretar Upravnog suda, blagajnik g. Leon M. Pinto, telnički voda g. Otto Zimmermann, odbornici gg. Stanko Perić, Vlado Hrisafović, Laj Joki, Jerko Novak”.

Cini se da je razrijeđena i dilema ko je prva žena šampionka u smučanju u BiH. U razrijeđavanju ove dileme pomalo „Jugoslovenska polta” od 23. februara 1933. u kojoj s fotografijama pobjedičke trojke moderno vidi-jeti da je pobjednica Dasa Hrisafović, druga Abida Karahasanović, a treća Cita Pečić. Uostalom, tako su tvrdile i učesnice ovog doga-daja, a nedoumici su izjavio novinar, koji je za naslov teksta stavio „Prva Muslimanka smučarska šampionka”, mada u tekstu nijedno ne kaže da je pobjednica Abida Karahasanović. Izvještaj je ovim nadnevom vjerovatno htio da potencira da je Abida prva Muslimanka u šampionkoj trojci, odnosno prva Muslimanka smučarka u BiH uopšte. A kako je

izgledala „prva damska utakmica“ može se vidjeti iz sljedećih redova zabilježenih u „Jugoslovenskoj polti“:

„Za učestvovanje na utakmici odbor Ski-kluba bio je primio 12 prijavnica. Dužina takmičarske staze bila je 2,5–3 kilometra. Na sam start nastupilo je sedam takmičarki, koje su bile od mnogobrojne publike arđeno pozdravljene, a vojna muzika je cijelo vrijeme takmičenja mnogo doprinijela da ova prva damska utakmica izgleda što svečnije . . .“

U „Jugoslovenskoj polti“ od 18. januara 1934. čitamo još jedan zanimljiv tekst o aktivnosti Ski-kluba:

„Jugoslovenski zimski sportski savez u Ljubljani angažovao je poznatog smučara Bavarcu g. Erichu Marxu, koji je specijalista za vođnu smuk i slalom. Zauzimanjem Sarajevskog zimskog podsaveza, Savez će ovog učitača poslati u Sarajevo da na teritoriju ovog podsaveza održi jedan kurs za smuk i slalom.

Ovaj kurs održade se po svoj prilici u vremenu od 21. do 28. ovog mjeseca na Bjelidrici, pa se otim pozivaju članovi Smučarskog kluba Sarajevo koji žele učestvovati u ovom kursu. Kurs je potpuno besplatan . . .“

Slikice iz smučarskog života

VRUĆ HLJEB SA POLJIĆA

Život čine male stvari, koje vrlo često u sjećanjima zauzmu značajnije mjesto od velikih događaja. Tako su generaciji prvih poslijeratnih smučara u sjajnim uspomenama ostali dani druženja na Jahorini krajem Četvrtdesetih. U totalnoj oskudici, njima kao da nije nedostajalo nitka, jer sve su nadoknadivili – drugovanjem.

U uspomenama nisu izbrisani rani jutarnji treningi, čija trasa je vodila tik pored vojne

baća, mjesto dana ranije novine su zabilježile da je Klub promjenio ime „Jugoslovenska polta“ od 18. decembra 1933. pila da je na godišnjoj skupštini izabran novi Upravni odbor, koji čine . . .“ predsjednik g. Svetozar Kaluderović, sudija Štreškog triada, potpredsjednik g. Slavko Draganić, pješadijski kapetan 2. klase, sekretar gdica Dosa Kalember, činovnica Poštanske štredionice, blagajnik g. Ildor Sumbulović, privatni činovnik. Tehnički odbor: g. Vladislav Hrisafović, Dragoljub Cvjetić i Krsto Kovačević, art. poručnik. Odbornici: gdica Abida Karahanović, udješnjica, Janko Šalemun, vazduhoplovni kapetan 2. klase, i g. Ljudevit Kos, vazduhoplovni kapetan 2. klase. Računopisatelj g. Dušan Vujičić, činovnik Državne hipotekarne banke . . .

. . . Na prijedlog g. Vladislava Hrisafovića izvršena je promjena naziva Kluba, te je „Ski-klub“ prekršen u „Smučarski klub Sarajevo“. Ova izmjena primljena je od strane Skupštine sa zadovoljstvom, jer je time Klub dobio ime koje potpuno odgovara nacionalnoj terminologiji ovog sportsa“.

Na kraju, iz jednog od izvještaja sa godišnjih skupština Smučarskog kluba Sarajevo prije rata srujamemo da je počasni predsjednik Kluba jedno vrijeme bio general Svetozar Mir Đukić, prvi čovjek iz naših krajeva član Međunarodnog olimpijskog komiteta.

pekare, u kojoj je tih dana služio neki vojnik iz Radika, sjajan pekar. Prolazeci pored pekare, smučarska ekipa bila bi „dekorisana“ okruglim i vrucim „komisima“. I dok bi kolona na futingu nestajala za obližnjim ugлом, lza nje bi ostao trag u vazduhu od hijebe pod mliskom koji se puši u ledenom jahorinskom jutru.

„BREZA“ DO PONOĆI

Bilo je to vrijeme u kome se nije ni znalo za TA pedi i ostale savremene naprave za

grijanje, a centralnim mjestom tih pedesetih godina na Jaborini, klupskom kućom „Koluta“, carovale su „kraljice“ i peći sklepane od burači. Danas kao da više nema takve topline, niti slikeg sna uz brektenje peći koje nadjačava huku vjetra pod prozorom, što raznosi smetove po Jaborini.

Da bi se zimi uživalo u društvu burači i „kraljice“, u ranu jesen valjalo je na akciju. Vagon uglo stizao je iz Breza na stanicu na Palama. Vojska bi Klubu ustupila kamion, a radnu snagu činili bi smučari. Akcija na transportu „breze“ do „Koluta“ nerijetko bi završila iza ponodi, a onda bi se zadržala pjesma, uz tek zapaljenu peć u svježoj jahorinskoj noći.

ŠAMPION ZBOG HALVE

Kad su najboljeg bosanskohercegovačkog smučara-trkača pedesetih godina, Travničanina Sirađa Piniju, trkačem načinili smučari SSK. Bilo je to negdje 1949. godine, na Jaborini se pripremala republička reprezentacija, u kojoj je bio i Pino, ali kao alpinac!

Smučare trkače nekako je napao jedan manji paket tanen-halve, koji je stigao u okviru poljike UNRRE. I dok su momci gustivali američku poslasticu, naša Sirađ i zatraži halve. Neko mu u fali reče da će dobiti samo ako će preći u trikade. Pino tada da obetanje i ispunio ga, doguravši kasnije do dresa jugoslovenske reprezentacije u smučarskom trčanju.

KLUPSKA FARMA

Na stotine načina u proteklih šest decenija dolazio se do novca, a najneobičniji je onaj iz pedesetih godina kada je tokom ljetnih mjeseci SSK imao farmu svinja u za to napravljenoj baraci uz „Kolutu“.

Kad je prvi put s Pala prema Jaborini gonjeno krdo od pedesetak svinja, 4–5 je pobijeglo u šumu i nikad nije utvrđeno. Kasnije su se pored Obudine Štale vidale neke čudne „divlje svinje“, ali već su se toliko izvještile u šumi da nije bilo lansi da ih neko natjeru u klupsku baraku.

Inače, svinje su s krajem jeseni klane i prodavane, pa je bilo dovoljno udelenog mesa u „Kolutu“ tokom zime, a i prilično novca u klupskoj kasi od novog blana.

JEDVA ŽIV


Najtežu trku u životu Safet Jadžić, jedan od klupskih veterana, vozio je na 2. „Jugmanskom maršu“ 1959. godine.

— Trčalo se na 30 kilometara, a favorit je bio prvak Slovenije Emil Verk. Vodio sam 25 kilometara, ali su tri kilometra prije kraja morali da me zaviju u doku i nose. Ganjajući se s Verkom, izgubio sam osjećaj za snagu i kad je počela križa pred očima mi je počela da igra Šmita hleba. Padao sam i dizao se par puta, a onda sam počeo da jedem snijeg, nakon čega sam se probudio u bolnici. Kad su sam počeo da se hladim-priča danas Safet.

svi predsjednici Kluba

Dr BRANKO KALUDERČIĆ
SVETOZAR KALUDERČIĆ
DUŠAN KRSMANOVIĆ

Dr ALEKSANDER TRUMIĆ (prije rata)
Dr JOCO MARJANOVIC (1947–51)
RADE BARBARIC (1951–53)
SAVO GOLUBOVIC (1954–63)
RADOSLAV DŽODŽO (1963–76)
OSMAN HADŽIĆ (1978–81)
MITAR ALEKSIC (1981–84)
ANTON STITIĆ (1984–)



ANTON STITIĆ

IZDAVAČ: SMUČARSKI KLUB SARAJEVO
ZA IZDAVAČA: 71000 Sarajevo, Ul. Maršala Tita 110
AUTOR: Boris Komljanović
RECENZENTI: Boro Radosević i Aleksandar Novak
Za štampanju: Anton Šmitić i Aleksandar Hanak
NASLOVNA STRANA: Prezorac Nedib
LEKTOR: Aleksandar Hanak
ŠTAMPA: Ivana Kovalenko
Energoinvest — OOUR Birotehnika
ZA ŠTAMPARIJU: 71000 Sarajevo, Ul. Šoloma Alibašovića 6
TIRAŽ: 300 primjerka